



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya
Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneatirong la Mmuso. porojeke e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwalla dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwae.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlao tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefadits gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.


Re solo fela gore bana ba tlao itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlao abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

ISBN 978-1-4315-0066-6



9 781431 500666



**SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0066-6
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**

Ithute ka ga Molaetheo wa Rephaboleki ya Aforikaborwa (1996)

Molaetheo wa Aforikaborwa (1996) ke molao o o kwa godimo wa lefatshe. Molao o o kwa godingwana go na le Moporesidente, o kwa godingwana go na le dikgotlatshelko e bile o kwa godingwana go na le mmuso. O tlhalosa ka moo batho ba lefatshe la rona ba tshwanetseng go tshola ba bangwe ka teng, le gore ditshwanelo le maikarabelo a bona ke eng. Molaetheo wa lefatshe o teng go re sireleta rothetjaanong, le bana ba rona ka moso.

Ela tlhoko hisetori ya rona. **A re se keng ra boeletsa diphoso tsa hisetori ya rona.** **Molaetheo wa rona o re thusa go akanya le go aga bokamoso jo bo botoka jwa botlhe.**

Rona, re le batho ba Aforikaborwa;
Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;
Re tlota ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona;
Re tlota ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme
Re dumela gore Aforikaborwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go farologaneng ga rona.
Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaetheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re—
alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setshaba se se thailweng mo meetlong ya demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;
tlome metheo ya demokerasi le bosetshaba jo bo buletseng botlhe jo mo go bona puso e theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sirelebitsweng ka go lekana ke molao;
tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;
age Aforikaborwa e kopaneng ya demokerasi e e kgonang go tsaya maemo a yona a a e siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.

Senka ditshwanelo tsa gago jaaka Moafrikaborwa mme o tseye maikarabelo a gago a go sireletsatshwanelo tsa batho ba bangwe.

*May God protect our people.
Nkosi Sikele'l Afrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afrika. Hosi katekisa Afrika.*

Dibukatiro tse di fitlhelweng mo metselsetleng e. ke:

- Puatlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Puatlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 4–6 (Ka Seesimane)
- Puogae ya Setswana Mephato 1–6 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 4–9 (Ka Seesimane le Seaforikanse)
- Bokgoni jwa Botshelo Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka 2

ISBN 978-1-4315-0066-6




basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Phaposi:



**PUOGAE YA
SETSWANA**

**Buka 2
Kgweditsharo
3 & 4**



A menwana ya gago e go thuse go buisa

Nako nngwe fa o buisa, o tlaa kopana le mafoko a o sa a itseng. Fa se se diragala, letla menwana ya gago go go thusa. Monwana mongwe le mongwe wa gago o ka go thusa go buisa lefoko sentle, le gore le kaya eng.

Lebelela setshwantsho. Bona gore a ga se kitla se go thusa go bona bokao jwa lefoko leo.

Lebelela lefoko ka kelothhoko, mme o leke go bona gore a ga o itse karolo nngwe ya lefoko.

O ka nna wa leka go kgaoganya lefoko leo ka medumo e e farologaneng. Leka go le dumisa.

Fa e le gore o sa ntse o sa kgone go bona bokao jwa lona, kopa tsala, aubuti kgotsa ausi kana morutabana gore a go thuse. Ba kope gore ba go bolelele gore lefoko le la reng le gore le kaya eng.

Leka go tlogela lefoko leo, mme o buise go ya kwa bokhutlong jwa polelo.



O tshwanetse go le kwala mo thanoding ya gago gore o se ka wa le lebala.

Ditlhakatharo

kgw



sekgwa

kgw



mokgweetsi

mph



mpho

mph



mphitlhe

ngw



ngwana

ngw



ngwedi

nkg



nkgoma

nth



ntho

ntl



ntlo

ntl



ntlole

thw




thwala

tlh




tlhapi

tlh



tlhakakgolo

tlw



thutlw

tsh



tshepe

tsh



tshega

tšh



tšhelete

tsw



motswako


tsw



letsawai



Mophato 2



P u o g a e

YA SETSWANA



Buka e ke ya ga



SETSWANA

Buka

2

DIKAEDI TSA MORUTABANA – MOPHATO 2 PUO YA GAE

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago go tlhabolola kakanyetso ya barutwana ba gago mabapi le:

- Tshwaro ya buka: Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- Kakanyetso ya buka: Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- Bokaelo: Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Thlatlhobo (Setswana Puogae), p. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:

- Balolola le go tlota dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
- Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
- Thlama kgang ya trelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)

2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlottlela tsala kgang ya trelase.

3. Rulaganya kwalo ya kgang ya trelase (Puogae ya CAPS, p. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemoso barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuso.*

4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya trelase.

5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya trelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Thlatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Thlatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala.

Ela tlhoko tse di latelang letsatsi lengwe le lengwe:

- Tshwaro e e nepagetseng ya dikheraeyone le diphensele
- bokaelo: go kwala go tswa kwa molemeng go ya kwa mojengle go tswa kwa godimo go ya kwa tlase
- tiriso ya diterepe tsa go kwala go bontsha popo e e nepagetseng ya tlhaka le kaelo

Tshola dintla tse mo tlhaloganyong:

- Dikeletso tsa barutwana di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhaloganya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophpha o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhophpha di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhopha mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhophpha diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheg tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya trelase e sala morago ke athikele ya setlhophpha pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhokagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhophpha, neelang moetedipele wa setlhophpha sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophpha ka nepagalo.

Thitokgang 5: Seo re se dirileng mo malatsing a boikhutso

Kgweditharo 3: Beke 1 - 4

65 Morago ga malatsi a boikhutso

2

Buisa sekwalwa sa kanelo.
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 Medumopuo: (medumo ya ts, mm, nk le th).
 Kwala dipolelo.
 Kwala temana ka ga malatsi a boikhutso.

66 Khalentara

4

Tlatsa ditragalo mo khalentareng.
 Araba dipotso tse di ka ga khalentara.
 Lemoga maemedi a a nepagetseng mo dipolelong.
 Tirwana ya boithabiso go itsise thu.

67 Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo

6

Buisa sekwalwa sa kanelo.
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.
 Medumopuo: (mediumo ya oi, nn, ng le th).
 Kwala dipolelo.

68 Malatsi a a kgethegileng, melaetsa e e kgethegileng

8

Tlhomaganya ditshwantsho go ya ka kgang.
 Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
 Kwala molaetsa o o kgethegileng mo bukeng ya tsala.
 Tlhaolela mafoko mo mabokosong a medumop a a nepagetseng (mediumo ya ts, gw, ph le th).

69 Jabu o ile kwa serapeng sa diphologolo

10

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Jabu a ya kwa serapeng sa diphologolo.
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 Medumopuo: medumo e e pataganeng (ya tsw, tlh, kgw le kg).
 Kwala temana ka ga se se diragetseng kwa serapeng sa diphologolo.

70 Mo tseleng go tswa kwa serapeng sa diphologolo

12

Medumopuo: Tlhaolela mafoko mo mabokosong a medumo (mediumo ya ai le au).

Kwala dipolelo di le 5 ka ga diphologolo tsa serapa sa diphologolo.

Buisetsa tsala dipolelo.
 Lemoga malatodi.
 Boithabiso: Khalara setshwantsho go ya ka khoutu ya mmala.

71 Ati o ile kwa boemaofaneng

14

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Ati kwa boemaofaneng.
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 medumopuo: (rw, nt, tl le ts).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kwala temana ka ga leeto le le kgethegileng.

72 Difofane

16

Medumopuo: (modumo wa tl le ka).
 Golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.
 Dirisa tatelano ya alefabete go feleletsa go thala setshwantsho.

73 Nomsa o ile kwa mmerekong le mmaagwe

18

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Nomsa le mmaagwe.
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.
 (medumopuo: bokhutlo mm, kh, gw, ts).

74 Go feta bongwe

20

Thala manakana a tleloko go bontsha dinako tse di laotsweng.
 Kwala gore ba dirile eng ka dinako tse di kailweng.
 Naya bontsi jwa mafoko a a mo bongweng.
 Tlhamma phousetara ya go rekisa sengwe.

75 Lebo o ile kwa laeboraring

22

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Lebo a ya kwa laeboraring.
 Lemoga mafoko a a nepagetseng go feleletsa dipolelo tse di ka ga sekwalwa.
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kwala temana ka ga buka e ba e ratang.

76 Dibuka tsa rona tsa laeborari

24

Thala setshwantsho sa buka e ba e ratileng.
 Kwala ka ga buka.
 Golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.
 Lemoga mafoko a a nepagetseng a pakajaanong kgotsa pakapheti mo dipolelong.
 Dira diponelopele ka ga diphuthelo tsa dibuka.

77 Thabo o ya kwa wa kgweleng ya dinao

26

Motlotlo le penelopele ya kgang.
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Thabo.
 Kwala setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe.
 Tlatsa mafoko mo mabokosong a medumo a a nepagetseng (au le ai).
 Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

78 Motshameko wa kgwele ya dinao

28

Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo a a nepagetseng (ai le oi).
 Lemoga mafoko a pakapheti a a nepagetseng.
 Tshameka motshameko wa mafoko.

79 Pidipidi e e maswe

30

Tlotla ka ga setshwantsho se se mo kgannyeng ya khathune.
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga pidipidi e e maswe.

80 Pidipidi e e maswe (tsweletso)

32

80b Pidipidi e e maswe (tsweletso)

34

Morago ga malatsi a boikhutso




A re buiseng

Gompieno re boetse sekolong morago
ga malatsi a boikhutso.


Re ne re itumeletse go bona ditsala
tsa rona gape.

Morutabana wa rona o ne a re kopa
go mo tlotlela ka ga malatsi a rona a
boikhutso.

Re mmontshitse ditshwantsho tsa
rona tsa malatsi a boikhutso. Re ne ra
di fetisetsa mo go ba bangwe.




Lebo o ile kwa
laeboraring.



Jabu o ile kwa serapeng
sa diphologolo.

Ati o ile kwa

boemelafofaneng.





Bongi o ile kwa moletlong
wa letsatsi la botsalo.

Nomsa o ile
go bereka le
mmaagwe.




A re kwaleng



Jimi o ile kwa
ngakeng.



Tlatsa leina la ngwana mongwe le mongwe. Morago o tlatsa gore ba ile kwa kae kgotsa ba dirile eng mo malatsing a boikhutso.

Leina	Bongi			
Lefelo	Moletlo wa Letsatsi la botsalo			

Leina			
Lefelo			



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

Mafoko a tlwaelo


kopa
bangwe
Phatwe

malatsi	mmaagwe	nk <u>u</u>	thiba
letsatsi	mmepe	nko	thini
botsalo	mmino	nke	thipa



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga se o se dirileng mo malatsing a boikhutso a dikolo.





A re direng

Lebelela ditiragalo tse tsa botlhokwa. Jaanong di tlatse mo khalentareng.

Letsatsi la botsalo la ga Jabu le ka
25 Phukwi.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka 3 Phukwi.

Lebo o tshwanetse go busa dibuka tsa
laeborari ka 5 Phukwi.

Thabo o tlaa ya kwa kgweleng ya dinao ka
13 Phukwi.

Amo o tshwanetse go ya kwa ngakeng ka
18 Phukwi.

Bongi o tlaa ya kwa serapeng sa
diphologolo ka 21 Phukwi.

Ati o tlaa etela nkokoagwe ka 28 Phukwi.

Bongi o tlaa etela Ati ka 13 Phukwi.



Phukwi

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 <i>Letsatsi la botsalo la ga Amo.</i>	4
8	q	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A re kwaleng

Araba dipotso tse mabapi le khalentara.


Khalentara e ke ya kgwedi efe?

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

La 25 la Phukwi le ka letsatsi lefe?

Kgwedi e e na le Disontaga di le kae?

Ke dikgwedi dife tse di tlāng pele le morago ga kgwedi e?




Are kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse lefoko le o ka kgonang go le dirisa boemong jwa le le thaletsweng.



Bongi o rata go tshameka le Nomsa.	Wena	Ena	Bona
Jabu o rata go ya kwa serapeng sa diphologolo.	Wena	Ena	Tsona
Lebo o rata go buisa dibuka.	Wena	Ena	Tsona
Ait le Jabu ke basimane.	Wena	Ena	Bona
Lebo le Bongi ke basetsana.	Wena	Ena	Bona

Wena, ena, tsona le bona ke maemedi.
Re kgona go dirisa maemedi boemong jwa mafoko a mangwe.



Labotlhano	Lamatlhato	Latshipi
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28

Boithabiso

Lebo Jabu Ati Bongi

Sala morago
mogala go
bona gore
ba dirile eng
mo malatsing
a bona a
boikhutso a
dikolo.

Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo



A re buiseng

Mo malatsing a boikhutso a dikolo Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo wa ga Nnana.

Go ne go tletse **basimane** le basetsana kwa moletlong.

Nnana o filwe **ditshamekisi** tse dintsi gonne e ne e le letsatsi la gagwe la botsalo. Re ne ra lapologa ra bo ra **thaba**.



Rotlhe re tshamekile kgwele ya dinao mo tshingwaneng.


Wena, ka re Ben o lomile bolo, mme ke bua jaana e thubegile!

Ntšwa e go tweng Ben e e sentse.

Nnana o timile dikerese di le 8.

Morago re ne ra ja dimonamone le kuku.

Gape re **bedisitse** metsi go dira tee, pele re boela gae.



Bana botlhe ba kwadile melaetsa e e kgethegileng mo bukeng ya ga Nnana ya letsatsi la botsalo. Se ke se Bongi a se kwadileng.

Letsatsi la botsalo la 8 le le itumedisang, Nna. Ke leboga gobo o ntaleditse go tla mo moletlong wa gago. Go tswa go Bongi



A re kwaleng

Buisa kgang gape morago o tshwaye dikarabo tse di nepagetseng ka letshwao, (✓).

Ke mang yo o nnileng le moletlo wa letsatsi la botsalo?

A	Nnana
B	Bongi
C	Jabu



Moletlo o nnile leng?

A	Ka Motsheganong
B	Ka Seetebosigo
C	Ka Phukwi

Nnana o timile dikerese di le kae?

A	Dikerese di le 5
B	Dikerese di le 6
C	Dikerese di le 8

Ba ne ba tshameka motshameko ofe?

A	Bolotloa
B	Kgwele ya dinao
C	Rakebii



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

koi	nnana
boi	nnalete
koloi	nna

robang	haba
jang	hipa
teng	hini

Mafoko a tlwaelo

gobo
morago
pele



A re kwaleng

Kopolola polelo e.





Ba boile kwa teng ba
itumetse.



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go ya ka tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Jaanong kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

1

2

3




4



Boithabiso

Bongi o kwaletse Nhana molaetsa o o kgethegileng ka letsatsi la botsalo la gagwe. Fetisa buka ya gago gore ditsala tsa gago di le 4 ba go kwalele molaetsa mo bukeng ya gago. O ka nna wa kwala molaetsa o o kgethegileng mo dibukeng tsa bona.

Melaetsa e e kgethegileng go tswa kwa ditsaleng tsa me.



A re kwaleng

Tlhaola mafoko a go ya ka diphatlhha tse di nepagetseng.

tsele

gwaya

tsena

gwanta

gweba

tsebe

phiri

thaba

pholo

thipa

tholo




Jabu o ile kwa serapeng sa diphologolo



A re buiseng

Jabu o bolelēla tlelase ka ga leeto la go ya kwa serapeng sa diphologolo.
Utlwa gore a reng:

Ke ne ke ile kwa
serapeng sa diphologolo
le balelapa la gaetsho.



Re ile kwa teng ka
tekesi gonni go ne go le
maruru.

Re bone diphologolo tse dintsi.

Re bone dipitse tse ditilodi, ditau le
diphala. Ke ne ke itumetse thata go bona thutlwa
e **telele**, tlou e kgolo le kubu.

Gape re bone diphologolo dingwe tsa dipolasa. Ke ne ke tshameka le
ditsuane.

Fa ke ne ke sa ntse ke bogetse diphologolo, kgabo e nnye ya tla mme ya
phamola **kgwele** ya me. Ya e tsaya mme ya dula mo **kgorong**.

Morago ke ne ka itirela pikiniki ya dijotshegare le ditsala tsa me. Re ne
ra dula ka fa tlase ga setlhare mo **tlhageng** gaufi le **ditlhapi**.





A re kwaleng

Buisa kgang, morago o arabe dipotso.

Mafoko a tlwaelo

bitsa
tsididi
sa
ntse

Jabu o ile le mang kwa serapeng sa diphologolo?

O ile le

Ba ile jang kwa serapeng sa diphologolo?

Ba ile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Kgabo e ne ya phamola eng mo go Jabu?

Kgabo e phamotse




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tswa	tlhaga
tswala	tlhapi
tswina	tlhapa

kgwele	kgesa
kgwebo	kgoro
sekgwā	kgabo



A re kwaleng

Kwala ka ga se se diragetseng kwa serapeng sa diphologolo.



Mo tseleng go tswa kwa serapeng sa diphologolo



A re direng

Lebelela medumo e e mo mafokong a. Jaanong leba mopeleto. Tsenya mafoko a a ratileng go peletilwa go tshwana mo mabokosong a a nepagetseng.

ausi

kauga

baile

laisa

gaila

lekau

thaisa

lekau

khaunya

kaila

phaila

kausu

saila

gaufi

mafoko a ai

mafoko a au



A re kwaleng

Tsenya matshwaopiso mo dipolelong tse.

jabu o ile kwa kae



o ile kwa serapeng sa diphologolo ka sontaga




o bone eng



o bone ditau ditlou le dikgabo







A re kwaleng

Thala mola go tswa kwa mafokong a a mo kholomong e tala go ya kwa mafokong a a mo kholomong e e botala jwa legodimo. Mo sekaong se re go fileng sona, re golagantse moleele le mokhutshwane. Moleele ke lelatodi la mokhutshwane.

moleele
godimo
kgolo
itumetse
pele
bolelo
mokima




nnye
mokhutshwane
tlase
morago
maruru
mosesane
tlhontse



Boithabiso

Khalara diphatlha
tse di nang le
maronthorontho
ka mmala wa botala
jwa legodimo bo bo
tseneletseng go bona
gore ke phologolo efe
e. Morago o khalar
loapi ka botala jwa
legodimo le ditlhare
ka botala jwa tlhaga.





A re buiseng

Ati o ile go bona difofane le ntataagwe. Ba ile kwa boemelafofaneng.
Ba bone difofane tse dikgolo. Jambojete e **kgabaganya** fa godimo.
E rwele batho ba le 350.

Difofane di **tsurame** mme di fologile ka modumo.

Ati o **bogetse** difofane tse dikgolo di ya kwa godimo le kwa tlase.

Sengwe le sengwe se ne se na le folaga e **pentilwe** mo mogatleng wa sona.

Fa di boela **morago** di ne tsa tsurama mo **lepatlelong** ya go tsurama.

Ati o batla go nna mofofisi fa a gola. O batla go fofisa jambojete.





A re buiseng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Ati o ile le mang kwa boemelafofaneng?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Ke batho ba bakae ba ba ka tsenang mo jambojeteng?

Batho ba ka nna

Ati o batla go nna eng fa a le mogolo?

O batla go nna



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

rwele	pentilwe	patlelo	tsurame
serwe	nta	letlalo	tsala
rwala	sente	tlala	bogetse

Mafoko a tlwaelo

relela

rema

reka




Kwala ka ga leeto le le kgethegileng le o kileng wa le tsaya.

A re kwaleng



Difofane



Kwala mafoko a a nang le medumo **t****l** le **k**a go tsamaelana le setshwantsho sengwe le sengwe.



kausu



kara

kausu

tleloko

senotlolo

lekapa



Dira dipalo tse tsa mafoko.



tlhapo + ile =	tlhapile
apaya + ile =	
penta + ile =	
rema + ile =	
boga + ile =	
leba + ile =	

tlola + ile =	
goga + ile =	
raga + ile =	
tshaba + ile =	
tshega + ile =	
aba + ile =	

Pakapheti



A re kwaleng

Thala mola go golaganya lefoko le le supang tiro le pakapheti ya lona e e nepagetseng.

Re dirisa
pakapheti fa
tiragalo e setse e
fedile.

tlhapile

tlhapa

tshamekile



bereka



robala

robetse



berekile



tshameka



ikhuditse




ikhutsa



Boithabiso

Sala dialefabete
morago go kopanya
maronthorontho
mme o bone gore
Ati o bone eng.



w.

y .o
x .o
v .o
u .o
q .o
p .o

.e

.f

.g

.h

.k

.l

t .
s .
r .
j .
m .
n .

Nomsa o ile kwa mmerekong le mmaagwe





A re buiseng

Mo malatsing a boikhutso, go ne go se ope yo o neng a ka tlhokomela Nomsa. Ka jalo, o ne a ya mmerekong le mmaagwe. Ba tlogile ka ura ya 8. Mmaagwe Nomsa o rekisa maungo le merogo. Nomsa o ne a **thusa** mmaagwe.

Nomsa o ne a dira phousetara e kgolo.

Fa batho ba bona phousetara ba tla go reka.

Nomsa o **pakile** maungo go ya ka melana. A **lebega** a le mantle. Fa a sena **go fetsa mmerekwa gagwe**, o ne a **ikhutsa** mme morago a buisa **buka** e a e ratang thata e e buang ka ga kubu. Ka ura ya 5 ba ne ba ya kwa gae. Nomsa o ne a itumetse thata fa a palama tekesi.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseg ka letshwao, (✓).

Mmaagwe Nomsa o dira tiro efe?

A	O rekisa maungo.
B	O rekisa merogo.
C	O rekisa maungo le merogo.

Ke goreng Nomsa a ne a ya kwa tirong le mmaagwe?

A	Go ne go se na ope yo o ka mo tlhokomelang.
B	O ne a batla go thusa mmaagwe.
C	O ne a se na sepe se a ka se dirang.

Nomsa o ne a thusa mmaagwe jang?

- | | |
|---|--|
| A | O pakile maungo le merogo. |
| B | O ne a dira phousetara. |
| C | O pakile maungo le merogo
morago a dira phousetara. |

Nomsa o ne a dira eng morago ga
go thusa mmaagwe?

- | | |
|---|------------------|
| A | O ne a buisa. |
| B | O ne a robala. |
| C | O ne a tshameka. |

Ba ne ba ya gae ka nako mang?

- | | |
|---|--------------|
| A | Ka ura ya 3. |
| B | Ka ura ya 5. |
| C | Ka ura ya 7. |

Nomsa le mmaagwe ba ile gae
jang?

- | | |
|---|------------|
| A | Ka koloi. |
| B | Ka bese. |
| C | Ka tekesi. |



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

mmereko	ikhutsa	gagwe	fetsa
mme	khumo	segwagwa	betsa
mmino	khiba	segwete	ikhutsa

Mafoko a tlwaelo

feela

fela

fetsa



A re kwaleng

Kopolola polelo e.




opakile diapole tse dintle
thata.

Go feta bongwe




A re direng


Thala manaka a tleloko go bontsha dinako tse di latelang.




Ura ya 8



Ura ya 3



Ura ya 5








Ura ya 10



A re kwaleng

Kwala se o se dirileng ka dinako tse maabane.




Fa re bua ka dilo tse di fetang bongwe, re tlatsa ka **di** mo lefokong. Kajalo go feta podi e le nngwe re na le dipodi, mme go feta kgomo e le nngwe re na le dikgomo tse pedi kgotsa tharo. Fa lefoko le na le **di** ra re le mo bontsing. Fa lefoko le se na **di** ra re le mo bongweng. Fa lefoko le simolola ka **mo, le, bo** kgotsa ka **n, o** tshwanetse go le simolola ka **ba** kana **me, ma, ma** kgotsa **di** go le fetolela mo bontsing.



A re kwaleng

Fetolela mafoko a mo bontsing.

mosadi	basadi
monna	
mosetsana	
mosese	
morula	
motho	




katse	dikatse
ntšwa	
kolobe	
hutshe	
bogobe	
borotho	



Boithabiso

O rekisa eng?



SESOL

Dira phousetara
ya go rekisa
sengwe. Thala
setshwantsho se
se bontshang gore
o rekisa eng.


Se ja bokae?

Re ka se rekakwa kae?



Thala setshwantsho sa selo se o tlaa se rekisang.

Lebo o ile kwa laeboraring



Lebo o ile le Amo kwa laeboraring.

Ati o **kgarameditse** Lebo mo setuloteting sa gagwe.

Ba **lebeletse** bontsi jwa dibuka.

Lebo o ratile dibuka tsa diphologolo.

Amo o **ratile** dibuka tsa dikgang.

Morutabana kwa laeboraring o a ba buisetsa.

Ba ne ba kgona go tseela dibuka kwa gae sebaka sa dibeke tse 2.

Fa ba **feditse** go di buisa ba kgona go fiwa dibuka tse dintshwa.

Go na le dibuka tse dintsi tse di monate mo laeboraring.





A re kwaleng

Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.

kgang

morutabana

pedi

Amo

Mafoko a tlwaelo

file

ya

botala

dira

Amo o ratile dibuka tsa _____.

o kgarameeditse Lebo mo setuloteting.

O kgona go tsaya buka ya laeborari sebaka sa dibeke di le

o a ba buisetsa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

feditse

kgala

opelang


kwena

fofang

sekwa

kgang

reetse	kgesa	kwa	buisang



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 5 leina la buka. Kwala leina la tsala ya gago mme fa thoko ga lona o kwale buka e e ba e ratang thata. Morago o tlatsa leina la gago le buka e o e ratang. Tshwaya gore ke dibuka dife tse o batlag go di buisa.

Leina	Buka e e rategang	✓

Dibuka tsa rona tsa laeborari



A re direng

Thala setshwantsho sa buka e o e ratileng, morago o kwale ka ga buka eo.

Leina la buka e ne e le mang?

Thala setshwantsho sa sephuthelo sa buka.

Buka e ne e bua ka ga eng?

Mela e le 5.



A re kwaleng

Golaganya pakapheti le pakajaanong ya mafoko a.



bona



ja

jele

tsamaya

robala



bone

robetse

raga

tsamaile

ragile

Lefoko **bona** le
go bolelela ka ga
jaanong.
Lefoko **bone** le go
bolelela ka ga se se
fetileng.



A re kwaleng

Buisa dipolelo mme morago o sekeletse lefoko le le nepagetseng.

Maabane bosigo re bona /**bone**
ngwedi.


Jaanong re **ja/jele** sefitlholo.

Jaanong **re bona/bone** letsatsi.

Maabane bosigo re **ya/ile** kwa bolaong.



Re **ja/jele** dijotshegare maabane.

Jaanong re **ya/ile** kwa sekolong.





Boithabiso

Bolelela tsala ya gago gore o
akanya buka nngwe le nngwe e
bua ka ga eng. Morago bua gore
ke dibuka dife tse o ratang go di
buisa. Nomora dibuka go tloga ka
1 go fitilha ka 4. Nomore ya 1 ke
ya buka e o e ratang thatathata,
mme 4 ke ya buka e o e ratang go
le gonnye.



A re kwalenq




Tlhophha nngwe ya dibuka o bo o kwala dipolelo di le tlhano ka ga se o akanyang buka e le ka qa sona.


Thabo o ya kwa kgweleng ya dinao

Lebelela ditshwantsho o bo o bua gore kgang e ka ga eng.


1




2



3



4





A re buiseng




Mafoko a tlwaelo

dinao
bona
pula
terena

Thabo o rata kgwele ya dinao. O ile le Jabu le Dan go ya go bona motshameko o mogolo. Chiefs le Sundowns di **tshamekile**.

Go ne go na le dikete tsa batho kwa motshamekong.
Ba ne ba butswela divuvuzela tsa bona. Ka bonako **pula** ya simolola go na. Ba ile kwa gae ka **terena**.



A re kwaleng

Jaanong kwala setlhogo se le sengwe fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe mo tsebeng e e fa thoko.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

kaila

gaila

tau

lekau

saila

gaufi


laisa

maungo

au

ai

Kwala polelo e le nngwe ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse di mo tsebeng e e fa thoko.



A re kwaleng

1

2

3

4

Motshameko wa kgwele ya dinao.



A re kwaleng

Mafoko a a duma go tshwana mme a peletiwa go farologana. Lebelela lefoko lengwe le lengwe mme morago o le kwale mo lebokosong le le nepagetseng.

lephoi

gaila

laila

boloi

boi

saila

thaisa

koloi

kaila

bolei

koi

qoiwa

phaila

mokaikai



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le buang ka ga se se diragetseng kwa kgweleng ya dinao maabane.


Maabane re **tsamaya/tsamaile** ka terena go ya motshamekong.

Re **bogela/bogetse** Sundowns e tshameka.

Batshameki **ba raga/ragile** kgwele thata.


Fa re goroga kwa gae e ne ya **simolola/simolotse** go na.





Boithabiso


Tshameka motshameko o le tsala ya gago. Tlhopa setlhophpha se se serolwana kgotsa se se botala jwa legodimo. Bona gore ke mang yo o ka kgonang go nosa pele. Refosanang go buisa lefoko la gago la mmala. Fa o dira phoso, o tshwanetse go tlodisiwa sebaka sa go buisa. Yo o tlaa fetsang go buisa mafoko la ntlaa ke ena a nositseng. Morago o leke motshameko gape mme ka seno sebaka o tshamekele setlhophpha se sengwe.



Pidipidi e e maswe



A re bueng



A re buiseng



Ga twe go kile ga bo go le Mme Pidipidi a nna le balelapa la gagwe mo polaseng. Mme Pidipidi o ne a elame mae a le 7. O ne a emetse gore a thuthuge.

Ke nako ya gore mae a me a thuthuge. Ke batla go bona dipidipidinyana tsa me tse 7.

Morago, ka bongwe ka bongwe mae otlhе a thuthuga. Otlhe fela ntle le le lengwe. Le ne le le legolo.

Dumelang. Nna ke Diphofa.

Ke Tshepo.

Ke Zaza.

Ke kwa kae?






Mme Pidipidi a dula a bo a dula mo leeng le legolo. La bofelo la bo la tshetsherebana mme la bulega. Pidipidinyana ya tlolatlola. E bonala e le kgolo e bile e le maatla. Ke pidipidinyana e e maswe thata.

Ke fa kae? Leina la
me ke mang?

Leba pidipidi
ya bofelo.



Mme Pidipidi a tsaya
lesea la gagwe a le isa kwa
letamonyaneng.


Ha ha ha! E tota
e le pidipidi e e
makatsang.

Bona, pidipidi e e
ntse jang tota?

Dipidipidi tsotlhe tsa tlolela mo metsing. Tsotlhe tsa thuma di ntse di tshameka mmogo. Pidipidinyana e e maswe e thuma botoka go gaisa dipidipidinyana tse dingwe tsotlhe.



Pidipidi e e maswe (tsweletso)



Morago ba ya kwa polaseng. Diphologolo tse dingwe di ne di le bosula thata mo go pidipidinyana e e maswe. Dikgogo di e kobota mme dintšwa tsona di e bogola.

Letsatsi lengwe pidipidinyana e e maswe ya swetsa go ngweega.



Mongwe le mongwe o bosula thata mo go nna. Ke tlaa mpa ke ngweege.



Letsatsi lengwe pidipidinyana e e maswe ya ngweega. Ya tshabela kwa nokeng. Kwa teng ya bona dinonyane tse dintsi tse dikgolo di thuma mo nokeng. Mafofa a tsona a ne a le borethe thata. Di na le melala e melele. Diphuka tsa tsona di le dintle thata.

Ke eletsa o ka re ke ka tshameka le bona. Ba bantle thata. Nna ke maswe.




Mme letsatsi lengwe mariga
a simolola. Go ne go wele
segagane gotlhe. Noka ya
fetoga aese. Pidipidi e e maswe
ya gatsela ya nna e tlhontse.

Nna ke tshela ke le
nosi. Ke bodutu thata.

Mme morago ga tla
Dikgakologo. Letsatsi la
phatsima gape le ditlhare tsa
ntšhwafala tsa bo tsa talafala.

Moso mongwe pidipidi e e maswe
ya bona diganse tse dintle
gape.



Pidipidinyana ya nna
e tlhontse thata. Ya
simolola go lela.


Ke maswe thata. Nna ke
aga ke le nosi. Ga ke na
ditsala.

Pidipidi e e maswe (tsweletso)



Fa e ntse e lela ya leba
kwa tlase fa gare ga
dikeledi tsa yona. Ya
bona moriti wa yona.
Ke ganse e ntle thata.

Ka yona nako eo, diganse dingwe tsa thuma fa pele ga yona. Tsa bitsa pidipidi ye e
maswe go tla go thuma le tsona. Pidipidi e e maswe ya tlolela mo metsing. Ya ikutlwa
e itumetse thata.



Tlaya o thume le rona.
O ganse fela jaaka rona.
O ganse e ntle go gaisa
diganse tsotlhé.

Thitokgang 6: Go dikologa ntl

Kgweditharo 3: Beke 5 - 10

81 Bera e kerile moriri 36

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga thedibera ya ga Pam.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo a a nepagetseng (oi le nn)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kopolola ditlhaka tse A, a

82 Setshamekisi sa me se se kgethegileng 38

Dira patlisiso le go balolola diphitlhelelo.
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano e e nepagetseng.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Lemoga leemedi la mafoko a a thaletsweng.

83 Bongi o dira dijotshegare 40

Tlotla ka ga setshwantsho.
Buisa resipi.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga resipi.
Buisa mafoko le go reetsa medumo. (modumo wa aya)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kwala dipolelo ka ga se ba ratang go se ja.
Kopolola ditlhaka tse B, b

84 Dijo tse ke di ratang 42

Thala setshwantsho sa sengwe se a ratang go se ja.
Tlhalosetsa tsala tatelano ya go se dira.
Golaganya kana nyalanya dipolelo (sediri sedirwa).
Tlatsa mafoko a a tlogetsweng o dirisa dikaedi tsa ditshwantsho.
Batla o bo o sekeletsa mafoko mo phazeleng.

85 Pabalesego ya legae 44

Buisa phamfolete ka ga pabalesego ya legae.
Araba dipotso tse di rileng ka ga sekwalwa.
Medumopuo: (medumo ya ai le kgw.)
Kwala dipolelo ka ga gore ba dira eng go nna ba babalesegile kwa gae.

86 Melawana ya mo ntlong 46

Thala setshwantsho go bontsha gore go tshwanetse ga dirwa eng go nna o babalesegile kwa gae.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sa bona.
Dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.
Golaganya makaelagongwe.
Feleletsa dipotso ka ga bona ba naya dikarabo tsa maemedi.

87 Selula e e latlhegileng 48

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga selula e e timetseng.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko (medumo ya ntl, tlh, tsh le kw).
Kwala kgang ka ga go latlhegelwa ke sengwe.
Kopolola ditlhaka D, d.

88 Kwa godimo, kwa tlase, mo teng le go dikologa 50

Go dirisa matthalosi go thusa go bona dilwana tse di fitlhilweng.
Naya matthalosi a a amanang le ditshwantsho.
Feleletsa mafoko o dirisa tlh kgotsa tsh le tlh.
Buisa ditaelo mme morago o feleletse sethalo kana setshwantsho.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya nw, t, ph le nk).

89 Katse e batla tlhokomelo 52

Buisa papatso.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (i-a, a-a, i-e le i-a).
Kwala ka ga diotlwana tsa bona.
Kopolola ditlhaka tse E, e

90 Legae la katse e e latlhegileng 54

Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko go golagana le ditshwantsho a, e, i, o, u.
Lemoga dipotso, ditsiboso le ditlhagiso.
Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.
Dira papatso ka ga seotlwana se se latlhegileng.

91 Taletso ya moletlo 56

Buisa taletso.
Araba dipotso tse di ka ga taletso.
Medumopuo: (medumo ya o).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kwala dipolelo ka ga malatsi a bona a botsalo.
Kopolola ditlhaka tse F, f

92 Tlaya kwa moletlong wa me 58

Feleletsa taletso ya moletlo wa bona.
Kwalolola dipolelo mo pakapheting.
Lemoga maina le madiri mo dipolelong.
Feleletsa theibole o dirisa tshedimosetso go tswa mo setshwantsho.
Kopolola ditlhaka tse G, g

93 Digogwana tse tlhano 60

Buisa leboko ka ga Dikokwana tse tlhano tse dinnye.
Medumopuo: (medumo ya tlh, tsh le kgw)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kopolola ditlhaka tse G, g

94 Digogwana tse tlhano 62

Boka le go diragatsa leboko.
Lemoga mafoko a a mo pakapheting a a nepagetseng.
Bopa mafoko a a tswakilweng.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo.


95 Kubu le Khudu 64

Buka ya kgang ya mesego.

96 Kubu le Khudu (tsweletso) 65

Buisa sekwalwa sa kanelo.
Tlotla sekwalwa le tsala.

Bera e kerile moriri



A re buiseng

Pam o na le thedibera e e kgethegileng.
O rata go robala le thedi ya gagwe.
Monnawe e leng, John le ena o rata go
tshameka ka thedibera.

Bona ka moo ke dirileng
gore Thedibera e nne
ntle ka teng.


Gompieno fa Pam a tla gae go tswa sekolong
o fitlhetsa thedibera ya gagwe e bonwa mo
tlhogong e bile e segilwe mo dimpeng.

Monnawe o kerile moriri wa thedi.



Ke goreng o
sentse Thedi ya
me? Ga o a dira
sentle!

Pam o ne a tenegile thata. O ne a
tennwe ke monnawe wa mosimane.



Morago mme o ne a rwesa
Thedibera hutshe e khividu
mme a e apesa baki e e khividu.

Bona, Pam.
Thedibera e
ntle gape.



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Setshamekisi sa ga Pam se se kgethegileng e ne e le eng?

E ne e le

Ke mang yo o neng a kera moriri wa bera?

Ke

Pam o ne a ikutlwajang fa a bona bera?

O ne a ikutlwajang

Mmaagwe Pam o ne a rwesa le go apesa bera eng?

O ne a e rwesa _____ mme a e apesa. _____.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

lephoi

goiwa

nnete

nnana

nnose

nna

boloi

koloi

koi	boiyane	nne	nnoto

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshamekisi se se kgethegileng se o se ratang.


A re kwaleng



a A

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



a A

Setshamekisi sa me se se kgethegileng



A re direng




Batlisia gore ditsala tsa gago di na le ditshamekisi dife tse di kgethegileng. Kwala maina a tsona mo kholomong e e fa godimo mme morago o kwale ditshamekisi tse di kgethegileng mo kholomong e e fa tlase.

Leina	Pam		
Setshamekisi	thedibera		




A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e nepagetseng.



Jaanong kwala polelo e le 1 ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

1	
2	
3	
4	



Are kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse lefoko (leemedi) le o ka le dirisang mo boemong jwa mafoko a a thaletsweng.






Pam o rata go tshameka ka thedibera ya gagwe.	Wena	Bona	Ena
Mmaagwe Pam o baakantse bera.	Ena	Wena	Bona
Monnawe Pam wa mosimane o kerile bera.	Bona	Ena	Wena
Bera e ntle gape.	Yona	Ena	Tsona
Pam le mmaagwe ke basadi.	Bona	Ena	Lona



Boithabiso

Sala mogala
morago mme o
bone gore ba na
le ditshamekisi
dife tse di
kgethegileng.



Bongi o dira dijotshegare



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Bongi o tlaa direla
ditsala tsa gagwe
dijotshegare fa sekolo
se tswa gompieno.



Borothopate jwa metlholo

Se o se tlhokang

1 leswana la kontase

botoro ya matokomane

1 panana

2 dilae tsa borotho



Se o tshwanetseng go se dira

Tshasa selae se le sengwe sa borotho ka botoro ya matokomane.

Sega panana mme o e beye mo godimo ga botoro ya matokomane.


Tshasa kontase mo selaeng se sengwe sa borotho.

Pataganya dilae tse pedi go dira borothopate.

Bo sege dikarolwana di le nne.

Ja mme o itumelele bona.





A re kwaleng

Tsenya (✓) fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

O tlhoka dilae di le kae tsa borotho?

A	Se le sengwe
B	Tse pedi
C	Tse tharo

O tlhoka eng gape?


A	Botoro ya matokomane
B	Tšhisi
C	Kontase

O bona dikarolwana di le kae fa o sena go sega borothopate?

A	Pedi
B	Tharo
C	Nne

O tlhoka leungo lefe?

A	Apole
B	Phaeneapole
C	Panana



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

Mafoko a tlwaelo

tlola
nnyanne
bua
raya

tsaya	naya	raya	nnaya
baya	kaya	taya	nnaya
laya	thaya	apaya	gwaya



Kwala dipolelo tse 2 ka ga se o ratang go se ja.

A re kwaleng



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



b A

B A

Dijo tse ke di ratang




A re direng

Thala setshwantsho sa sengwe se o ka se
dirang go se ja.
Bolelala tsala ya gago gore se dirwajang.
E re:

La ntlha ke ...


Morago ke ...

La bofelo ke ...



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le
botalajwa legodimo le karolo e e siameng mo lebokosong le le botalajwa tlhaga.



Pam o ne a tenegile

gonne e ne e le letsatsi la me la botsalo.

Ke jele borothopate

gonne monnawe o kerile thedibera ya gagwe.

Ke tsere mokgele wa me

gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala.

Ke timile dikereše tsa me

gonne pula e ne e na.



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo dipolelong tse.

tlhapi

diapole

dimonamone

mašwi

borotho

tee

Ke rata go nwa



_____.

O rata



_____.

Re rata




.....

O rata go ja



.....

Ba rata go ja



.....

O rata go nwa







.....



Boithabiso

Batla mme o sekeletse dijo mo lebokosong. Morago o thale mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng. Mafoko mangwe a a kgabaganya, mme a mangwe a ya kwa tlase.

n	a	m	a	x	y	n	a	w	a
p	g	o	b	s	t	t	v	a	q
q	g	n	o	e	e	l	w	p	u
w	d	a	r	q	w	h	r	o	h
r	s	m	o	e	t	a	n	l	t
l	e	o	t	o	v	p	l	e	e
y	h	n	h	w	x	i	m	p	x
t	e	e	o	r	m	a	š	w	i



Pabalesego ya legae




A re buiseng



Kgarameletsa dipitsa kwa morago ga setofo.

NNA O BABALESEGILE KWA GAE



O se ka wa letla gore mogala wa ketlele o lepelele fa bana ba bannyne ba ka o fitlhelelang teng.



Bay a melemo moo bana ba bannyne ba ka se kang ba e fitlhelela.



O se ka wa tshameka ka dithini tse dikgolokgolo.



O se ka wa tshameka ka dipolaka.



Bay a parafene mo lefelong le le sireletsegileng.



A re kwaleng

Buisa phamfolete mme morago o arabe dipotso.



Kwala selo se le 1 se mmaagwe bera a re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.

Kwala selo se le 1 se ntlole e re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.



Kwala selo se le 1 se mmutlanyana o re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.



Kwala selo se le 1 se tlou e re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

gaila	laila	mokgwaro	kgwedi
maina	thaisa	kgwele	kgwebo
saila	phaila	kgwela	kgwasa

Mafoko a tlwaelo

tlase
sona
gae



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 5 ka ga se o se dirang go nna o bookesegile kwa gae.



C C

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



B B

Melawana ya mo ntlong



A re direng

Thala setshwantsho go
bontsha se o tshwanetseng go
se dira go nna o babalesegile
kwa gae. Morago o kwale
polelo ka ga setshwantsho
sa gago.



A re kwaleng


Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng. Dirisa tlhakakgolo mo
tshimologong ya polelo le khutlo kgotsa letshwaopotso kwa bokhutlong. Gakologelwa go
dirisa tlhakakgolo fa o kwala maina a batho, dikgwedi, mafelo kgotsa malatsi.

ka lamatlhatso thabo le amo ba ne ba ya go tshameka kwa ntlong ya
gabo thabo

a o rata bebetsididi


bongi le nomsa ba ile kwa durban ka phukwi

leina la me ke



A re kwaleng

Thala mola go tswa mo mafokong a a mo kholomong e botalajwa tlhaga go ya kwa
mafokong a a mo kholomong e botalajwa legodimo a a nang le bokao jo bo tshwanang.



Boithabiso

Feleletsa dipolelo tse ka ga gago le ka ga se o se ratang.
Dikarabo tsotlhé ke maina, ka jalo di simolola ka tlhakakgolo.

Leina la me ke



Tsala ya me ya botlhokwa ke



Buka e ke e ratang ke



Ke tsetswe ka la



nepagetse	nnye
potlana	siame
dintsi	tsamaile
ile	pila
bua	motlele
timetse	latlhiegile
montle	tlotla



nnye
siame
tsamaile
pila
motlele
latlhiegile
tlotla

Leina la me ke

Letsatsi la beke le ke le ratang ke



Tsala ya me ya botlhokwa ke

Letsatsi la me la botsalo ke



Buka e ke e ratang ke

Leina la morutabana wa me ke



Ke tsetswe ka la

Lenaneo la TV le ke le ratang ke



Selula e e latlhegileng



A re buiseng

Rraagwe Bongi o latlhegetswe
ke selula.

O goeleditse, "A o itse kwa
selula ya me e leng teng?"

Re e lebeletse ka **fa tlase** ga
bolao.

Mo godimo ga raka.

Ka fa morago ga teseke.

Mo kgetsaneng ya ga rre.

Kwa ntle ga ntlo.

Mo teng ga ntlo.

Fa thoko ga tafole.


Kwa godimo ga thelebišene.

Morago ra utlwa – tiring tiring,
tiring tiring.

Re bone selula **mo** setsidifatsing!



Tiring tiring!
Tiring tiring!



A re buiseng

Buisa kgang, mme o arabe dipotso.

Rre o ne a latlhegetswe ke eng?

O latlhegetswe ke

Kwala mafelo a le 2 a ba tlhotseng founu mo go ona.

Ba tlhotse

Ba fitlhetselula kwa kae?

Ba e fitlhetselula kwa kae?

A o setse o kile wa latlhetselula kwa kae?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

ntlole

tlhororo

tshola

kwala

kwena

tshimo


tlhapi

ntlo

Mafoko a tlwaelo

tlase
godimo
thoko
morago

ntle	tlhatlhela	tshela	kwa





A re kwaleng

Kwala kgang ka ga nako ya o ne o latlhetselula kwa kae.
E ne e le eng? O se fitlhetselula kwa kae?



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



Kwa godimo, kwa tlase, mo gare le go dikologa



A re direng

Fitlha sengwe mo tlelaseng.
Tsala ya gago e se batle. Ena o tshwanetse go re "Ke batla ka fa morago ga ... kgotsa ka fa tlase ga ... kgotsa fa thoko ga ... ". Dirisa mafoko a a mo kgannyeng a a mo tsebeng ya 48 go go thusa.




A re kwaleng

Bua lefoko boemong jwa setshwantsho sengwe le sengwe.
Morago o feleletse lefoko lengwe le lengwe o dirisa tlh kgotsa tsh.

tlh

tsh

<p>tshela</p>	<p>api</p>	<p>ola</p>
<p>apa</p>	<p>i idile</p>	<p>aga</p>
<p>opa</p>	<p>uba</p>	<p>ipi</p>



Boithabiso

Buisa ditaelo tse, mme o feleletse setshwantsho.



Thala letsatsi le sefofane kwa godimo
kwa loaping.

Thala kgopa fa pele ga mabolomo.

Thala nonyane mo setlhareng.

Thala khudu fa thoko ga mabolomo.

Thala mabolomo ka fa tlase ga setlhare.

Thala serurubele kwa godimo ga khudu.



A re kwaleng

Tlhaola mafoko a go ya ka mabokoso a dimpho.

nwa	terena
phela	nko
nwetse	toro

nku	photi
tema	nwela
nkopa	phura



nw



t



ph



nk

Katse e batla tlhokomelo



A re buiseng

A o rata dikatse?


Re na le katsana e e maboanyana, e e tlolatlolang, e ntlenyana, mme e batla legae.

E na le mogatla o moleele
o o methaladi.

E rata tlhapi le mašwi.

Leina la yona ke Thabi.

Fa o rata go e thusa, go e rata le go e tlhokomela, leletsa Gugu mo go SPCA,
012 012 0120.



A re kwaleng

Buisa papatso, mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao, (✓).

Ke seruiwaratwa sefe se se
batlang legae?

A	Ntšwa
B	Katse
C	Pere

O tshwanetse go leletsa mang fa o batla
katsana e?

A	Gugu
B	Lebenkele la diruiwaratwa
C	Rapolasa

Leina la katsana e ke mang?

A	Thabi
B	Katsana
C	Ben

E rata go ja eng?

A	Mašwi
B	Tšishi
C	Tlhapi

E rata go nwa eng?

A	Mašwi
B	Matute
C	Tee

E itshotse jang?

A	E aga e ithobalela.
B	E rata go tlolatlola.
C	E rata go lwa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

dila

baka

bitse

manki

gaisi

dile

taka

dira

Mafoko a tlwaelo

pele
rata
bobedi
rekisiwa

bina	raka	ile	khakhi




A re kwaleng

Kwala ka ga seotlwana kana seruiwaratwa sa gago.



Kopolola dithhaka tse.

A re kwaleng



e

e


Legae la katse e e latlhagileng



A re direng

Tlatsa ka tumanosi, a, e, i, o kgotsa u, mo go lengwe le lengwe la mafoko a go dira gore lefoko le golagane le setshwantsho.

kuk <u>u</u>	a	e	i	o	u
b _ s _ k _ l					
kg _ ts _ n					
p _ l _ m					



f _ r _ k					
kh _ t					
h _ k					
b _ s					




A re kwaleng

Bua gore a ke dipotso, ditsiboso kgotsa ditlhagiso.
Morago o tlatsa ?, ! kgotsa khutlo.

! ?

Leina la gago ke mang?	Potso
Tlogela	
Letlha ke la 25 Phukwi	
Itlhaganele	
O nna kwa kae	
Letsatsi la gago la botsalo le leng	
Ke rata selemo	
A o rata dikatse	



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse mme o tsenye matshwaopuiso a a nepagetseng.




a o rata dikatse

leina la katse ya me ke thabi

jabu le ati ba rata go tshameka kgwele ya dinao

letsatsi la me la botsalo le ka lwetse



Boithabiso

Dira papatso ka ga seruiwaratwa kana seotlwana se se latlhiegileng. Tlatsa diphatlha tse di tlogetsweng go feleletsa papatso. Morago o thale setshwantsho go bontsha gore seruiwaratwa se lebega jang.



THUSA GO BONA SE SE LATLHEGILENG



Tlatsa gore ke seruiwaratwa (seotlwana) sa mofuta mang.

A ga o ise o bone ya me?

Seruiwaratwa sa me se lebega jaana.

(Thala setshwantsho sa seruiwaratwa.)



Leina la seruiwaratwa sa me ke

Fa o ka bona seruiwaratwa sa me,
tsweetswee leletsa
(Tlatsa leina la gago.)

mo go

(Tlatsa nomore ya gago ya mogala.)

Taletso ya moletlo



A re buiseng



A re kwaleng

Buisa taletso, morago o arabe dipotso.

Ke mang yo o nang le moletlo?	
O tlaa bo a le dingwaga di le kae?	
Moletlo o ya go simolola ka nako mang?	
Moletlo o ya go khutla ka nako mang?	
Letlhha la moletlo ke leng?	
Nomore ya ntlo ya kwa gaabo Thabo le leina la mmila ke eng?	

Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

taletso	modumo	nako
moletlo	gaabo	Thabo
dipotsø	kgogo	morago



Mafoko a tlwaelo
godimo
tsweetswee
ntle
aterese



Kwala dipolelo di le 3 ka ga letsatsi la botsalo la gago.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.





A o tlaatla kwa moletlong
wa me.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



Tlaya kwa moletlong wa me



A re direng

Tlatsa taletsso e ya moletlo
wa gago.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola nngwe le nngwe ka "Maabane".



Tlaya kwa moletlong wa me!

Ke tshwara _____.

Moletlo wa me o tlala nna ka la _____.

O simolola ka ura ya _____ mme o
khutla ka ura ya _____.

Aterese ya me ke:
Nomore ya ntlo _____
Mmila wa _____

Lefelo _____

 Tsweetsee nkitsise gore a o tlala
kgona go tla.
Nomore ya me ya mogala ke _____.

 Go tswa go _____

Gompieno ke letsatsi la me la botsalo.


Maabane

Gompieno pula e a na.

Maabane pula


Gompieno go bolelo.

Maabane go



A re kwaleng

Mo polelong nngwe le nngwe, thalela leina la motho, morago o sekeletse lefoko la tiragalo le le re bolelelang gore motho o dira eng.



Jabu o tabogela kwa sekolong.

Amo o buisa buka.



Pam o tshotse thedibera ya gagwe.

Ati o tshameka kgwele ya dinao.



Pitoro o raga bolo.



Lebo o bua mo founung.


Bongi o reka katse.

Amo o ja ditshipisi.



Boithabiso

Ba bogolo jo bo kae?
Morago o tlatse
maina le dingwaga
tsa bona mo
lenaneong.



Leina	Dingwaga

Leina	Dingwaga




A re buiseng



Mme Sethole le ditsuane tsa gagwe

Ga bua kgogwana ya ntlha,
E itshikinyanyana,




1

Ga bua kgogwana e nngwe,
E itshikinya ka go sa iketlang,



2

Ga bua kgogwana ya boraro,
Ka lentswenyana le le bogale,




3

Ga bua kgogwana ya bone,
Ka kutlobotlhokonyana,




4

Ga bua kgogwana ya botlhano, e
ngunanguna,



"Jaanong bona," ga bua Sethole go
tswa mo tshingwaneng e talanyana.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tlhola	tshela	kgwele
tlhaga	itshelela	kgwedi
tlhapi	tshipi	kgwebo



A re kwaleng


Kopolola polelo e.

Mafoko a tlwaelo

se
lebelo
tlhaga
tlhano



Dikgogo ditlhola di itshelela
dijo.



g

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



g

Dikgogwana tse tlhano



A re direng

Buisa leboko le le ka ga
dikgogwana tse tlhano mme
morago o ikatise go le buisa le
ditsala tsa gago tse tlhano.
Mongwe le mongwe wa lona a
nne le sebaka sa go nna nngwe
ya dikgogwana. Yo mongwe
wa lona e nne mmaagwe
dikgogwana.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Maabane ke **tlile/tla**, mme ka tshameka le Bongi.



Ka moso ke **tlile/tlaa** ya kwa sekolong.

Beke e e fetileng ke **bona/bone** ditsuane.

Jaanong ke **tshameka/tshamekile** le katse ya me e ntshwa.



A re kwaleng

Feleletsa dipalo tse tsa mafoko.




mosadi + mogolo =

moeteledi + pele =



monna + mogolo =

botlhaba + tsatsi =



tsela + kgopo =

mmega + dikgang =





Boithabiso

Tlatsa mafoko a mo mabokosong a medumo mo leotwaneng le legolo.
A thale sefapaano go tswa mo lenaneong fa o sena go a kwala mo mabokosong a
a nepagetseng.

tlhapi

kgwele

koloi

kwala

kgwebo

boi

khiba

kwebu

sekai

ntlo

kwena

kgweetsa

tlhaga

thai

ntlatse

koi

tshola

ntlole

tshaba


khudu

lepai


tshela

sekhu


tlhatsa



Kubu le Khudu



Dira buka e ya mesego gore o kgone go buisaka ga kgang ya Kubu le Khudu. Mena mo meleng e e tshwaraganeng mme o sege mo meleng e e maronthorontho.



Jaanong buisa kgang e, e e ka ga kubu le khudu. ke kgangya nnete. bua le ditsala tsa gago ka ga ka moo diphologolo tse pedi tse e leng ditsala ka teng.




Buisa kgang ya kubu le khudu gape mme morago o kwale dipolelo di le 5 go tlotla kgang.



Tlaya, ngwana Owena. Re tlaa go
isa kwa serapeng sa diphologolo.

Ba tsayga Owena ba mo isa kwa
tschingwaneng e nang le letamonyana.
serapeng sa diphologolo. O ne a nna mo



Mo teyé leina la
me. Mmiseseng
Owena.

Morago fa Owena a gola o ne a kopana
le kubu ya mosetsanyana e bidiwa
Cleo. Gompieno o nna ka boitumelo le
Cleo.




E tsawaraganya mo lekhakoreng

Mana mo moleng o o nang le maronthorontho





Kubu le Khudu

teyenging leina.
o lesego. A re mo
Ngwana wa kubu




Ba gogela ngwana wa kubu kwa ntle
ga lewattle.


Ngwana wa kubu o ne a nna ka
boitumelo le mmaagwe.



Leina la gagao
ke mang?


Owena o ne a tshameka le khudu ya
motsofe. O ne a rata go palama mo
mokwatleng wa ga Motsi.







Mo phakeng, o ne a kopana le khudu.

Kubu le khudu e ne e le ditsala tse
dikgolo. Ba ne ba ja, ba nwa, ba robala,
ba thuma e bile ba tshameka mmogo.




Mongwe le mongwe o ne a leka go
thusa kubu go boela mo lefatsheng.
Ba dirisa matloa le dikoloi go mo
gogela kwa ntle ga lewatele.





Thusa! Nthuse, tsweetswee!

Metsi a ne a mo phephelela
kwa tlase le nokamme a wela mo
lewatleny.




Tsweetswee?
A o tlaa
nna mme?

Ngwana wa kubu o latlhengetswe ke
mmaagwe.


Letsatsi lengwe go ne ga na pula ya
matlakadibe. Pula e ne ya phepheula
ngwana wa kubu go tswa mo go
mmaagwe.

Thusa! Thusa!
Mme o kae?



Khudu e ya motsofe e ne e kgona go
bona gore Owena ke lesea. E ne ya
tshwanelo go tlhokomela Owena le
go mmontsha gore a je eng le gore a
robale kwa kae.

Jaanong
reetsa, nana.



Thitokgang 7: Maabane, gompieno le ka moso

Kgweditharo 4: Beke 1 - 4

97 Dikgang go tswa kwa tsaleng ya me 70

Buisa lekwalo.
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga lekwalo.
 Balela matlha a a rileng le malatsi mo lekwalong o bo o a rekota mo khalentareng.

98 Dithulaganyo tsa rona 72

Medumopuo: (medumo ya ou, oi, mm le ng).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Tlhomaganya dipolelo go ya ka kgang.
 Kwala ka ga dikgang tsa bona.
 Boka leboko.

99 Konsarata ya sekolo sa rona 74

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo.
 Araba dipotso tse di ka ga lenaneo la konsarata.
 Medumopuo: (medumo ya sez, lek, bo le ana).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kwala dipolelo ka ga gore ba tlaa dira eng mo malatsing a boikhutso.
 Kopolola ditlhaka tse H, h, I, i le J, j

100 Se se diragetseng kwa konsarateng 76

Mo ditlhopheng tlhophang selwana go tswa mo lenaneong la konsarata, le se neele tlelase.
 Bolelelapelle bokhutlo jwa kgang.
 Feleletsa pudula ya bofelo ya puo mo kgannyeng.
 Golaganya dipolelo le bokhutlo jwa tsona jo bo nepagetseng.
 Phazele (maleane) ya mafoko.

101 Nako 78

Buisa kgang ka ga dinako tsa ditirwana tsa ga Busi.
 Lemoga nako e e nepagetseng go tswa mo kgannyeng.
 Tlatsa theibole ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi tsa ga Busi.
 Medumopuo: (medumo ya ro, oko, aka le re).
 Kopolola ditlhaka tse K, k, L, l le M, m

102 Letsatsi la me la ditiragalo 80

Balolola ditirwana tsa bona tsa letsatsi le letsatsi go ya ka nako.
 Dirisa mafoko a pakapheti mo dipolelong.
 Golaganya malatodi.
 Thala setshwantsho go feleletsa ditshwantsho.

103 Dan ga a monate mo bekeng e 82

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Dan.
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya u, e, ts le ntlh).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a mangwe.
 Kopolola ditlhaka tse N, n, O, o le P, p

104 Kwa godimo, kwa tlase, mo gare le go dikologa 84

Diragatsang se se diragaletseng Dan.
 Thala ditshwantsho go tlhalosa ditirwana tsa bona tsa letsatsi le letsatsi mo bekeng.
 Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho.
 Feleletsa mafoko mme morago o a golaganye le ditshwantsho.

105 Go ja nala 86

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga malatsi a boikhutso a a tlang.
 Tlatsa dithulaganyo tsa malatsi a boikhutso mo khalentareng.
 Araba dipotso tse di ka ga thulaganyo ya dinako tsa malatsi a boikhutso.
 Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya le, o, mo le go).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kopolola ditlhaka tse Q, q, R, r le S, s

106 Ke sa ntse re ja nala 88

Lemoga diporofense mo mme peng.
 Dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.
 Tsenya matshwaopuso le go lemoga mefuta ya dipolelo.
 Kwala ditlhogo tse di maleba tsa dibuka.
 Dira diponelopele tsa gore dibuka di tlaa bua ka ga eng.

107 Balelapa la me le diruiwaratwa kana diotlwana 90

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga lelapa le diotlwana.
 Feleletsa theibole ka ga ditokololo tsa lelapa la bona ka fa tlase ga dithhogo tse di abilweng.
 Medumopuo: (medumo ya tl, le, ta le ka).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kopolola ditlhaka tse T, t, W, w, U, u, X, x, V, v le Y, y

108 Ke eng se se kgethegileng 92

Tirwana ya boithabiso ya go golaganya maronthorontho.
 Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.
 Lemoga madiri le maina.
 Feleletsa kabu ya setifikeiti ya tokololo ya lelapa.

109 Kwalang 94

Tlotla ka ga poloto ya kgang le tsala.
 Tlatsa serulaganyi sa kgang o dirisa ditlhogo tse di abilweng.
 Sala ditaelo tsa buka ya mesego morago.

110 Dithamalakwane 97

Golaganya dithamalakwane le ditshwantsho tse di nepagetseng.
 Araba dithamalakwane.

111 Jack le lenono la nawa 98

Buisa kanelo ka ga Jack le lenono la nawa.

112 Jack le lenono la nawa (tsweletso) 110

112b Jack le lenono la nawa (tsweletso) 112

Dikgang go tswa kwa tsaleng ya me



A re buiseng



Bongi yo o rategang

24 Crest Road
Seaville
Empangeni
3880
20 Phatwe 2015

E ne e le boitumelo mo go nna go go bona kwa bolotloeng maabane.


Jaanong, re tshwaregile thata mo sekolong. Ka Labotlhano o o tl Lang re tlaa bo re tshwere konsarata ya rona ya sekolo. Basetsana ba tlaa bo ba bina mmino wa setso. Basimane bona ba tlaa boka leboko la Motsi le khudu. Jabu e tlaa bo e le rametlae mo konsarateng eo.

Re mo boitumedisong kwa sekolong. Ka nako ya go tshameka nna, Zinhle le Lizzy re tshameka mmogo. Maabane re ne re tshameka maiphitlhaphitlhwane. Zinhle o ne a itshuba mo motlaaganeng. Re ne ra mmatla gotlhé mo lebaleng la motshameko fela ga re a ka ra mmona. Ke ne ka goa thata, "ke fa Zinhle a tlhagelela jaanong!" Ya nna gona re mo fitlhelang.

Ke tlaa go bona gape mo nakong e e tl Lang fa re tshameka netebolo.

Ke nna

Suzy





Are kwaleng

Buisa lokwalo gape, mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao, (✓)

Ke mang yo o kwadileng lokwalo?

A	Bongi
B	Suzy
C	Zinhle

Ditsala tsa Susy ke bomang?

A	Zinhle le Robbie
B	Zinhle le Lizzy
C	Lizzie le Sandy

Konsarata e tlaa nna ka kgwedi efe?

A	Phatwe
B	Lwetse
C	Diphalane

Ke eng se Lizzy a se dirang mo konsarateng ya sekolo?

A	Bina
B	Nna rametlae kana mmametlae
C	O buisa leboko



Are kwaleng

Buisa lokwalo ka kelotlhoko. Leka go bontsha letlha le malatsi tse di leng mo lokwalong. Di bontshe mo khalentareng. Morago o arabe dipotsa.

Phatwe						
Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhato	Latshipi
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



Suzy o kwadile lokwalo ka dikae?

O kwadile lokwalo ka la bokae?

O kopane le Bongi ka dikae kwa bolotloeng?

O kopane le Bongi ka la bokae kwa bolotloeng?

Dithulaganyo tsa rona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong
ya gago.

mmutla	founa
mmoni	foufala
mmoki	roula

koi	jaanong
bolei	jang
boboi	jabang

Mafoko a tlwaelo

bone
batlile
ka
goa



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka go latelana ga tsona go
tloga go 1 go fitlha go 3.

	Suzy o tlaa bina mo konsarateng ya sekolo ka kgwedi ya Lwetse.
	Suzy o kwaletse Bongi lekwalo.
	Suzy le Lizzy ba ne ba kopana kwa bolotloeng.



A re kwaleng

Kwala dikgang tsa gago.



Maabane ke

Gompieno ke


Ka moso ke tlaa

Mo kgwedding e e tlang ke tlaa




Boithabiso

Mo setlhopheng sa
gago, it huteng go
buisa leboko ka ga
Motsi, e leng khudu, le
ngwana wa kubu.



Pina ya kubu e e itumetseng
Ngwana wa kubu o monnyane
O thinthia metsi mo nkong ya gagwe.
O tsamaela fa thoko ga noka
O thinthia seretse go tswa mo
maotong a gagwe.
Fa a ntse a tsamaya go tswelela
Motsi yo o neng a tsamaya go feta
mo khoneng.
Motsi le ngwana wa kubu e nna
ditsala tsa mmatota.



Konsarata ya sekolo sa rona



A re buiseng



Lenaneo la konsarata ya
sekolo sa poraemari sa Lesedi

Letlha: 26 Phatwe 2015


Nako: 6.00 maitseboa go fitlha
7.30 maitseboa

Dintlha

- 1 Pulo ka mogokgo wa rona, Moh. A. Nkuna.
- 2 Leboko la Motsi le kubu.
- 3 Mmino wa setso.
- 4 Kamogelo ya dimpho ya baithuti ba mophato wa 1, 2 le 3.
- 5 Kopelo ka baithuti ba Mophato 3.
- 6 Jabu rametlae.

Go tsena ga go duelelwé

Go tlaa rekisiwa dikuku le dimonamone pele konsarata e simolola.



A re buiseng

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo, mme morago o arabe dipotso.

Letlha la konsarata ke lefe?

E simolola leng, e fela nako mang?

Tshimologo _____

Bofelo _____

Mogokgo wa sekolo ke mang?

Ke mang yo o tlaa nnang rametlae?

Ke bomang ba ba yang go opela?

Ke mophato ofe o o yang go amogela dimpho?

Ke eng se se yang go rekisiwa kwa konsarateng?

Go duelwa bokae go tsena mo konsarateng?

Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

sejanaga	lek g arebe
sejabana	lek g oa
sejana	lek w ati

boboa	kgabony a na
boladu	monnany a na
botlapa	kganny a na

Mafoko a tlwaelo

batlile
sengwe
lela
kgonne





A o batla go ya kwa konsarateng ya sekolo? Goreng.

A re kwaleng



Kopolola ditlhaka tse. A re kwaleng



TEACHER: Sign

Date

Se se diragetseng kwa konsarateng



A re direng

Mo setlhopheng sa gago, tlhopha ntlha e le nngwe mo lenaneong la konsarata, mme o ithute yona. Tlhalosetsa baithuti ba bangwe ka ga yona ka go e diragatsa fa pele ga bona. Ba letlelele go go bolelela gore ke ntlha efe mo lenaneong e o e diragatsang. O ka bo o batla go buisa leboko, go ikatisetsa go bina kgotsa go opela pina.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Tlotlela tsala ya gago temana le gore e tlaa felela jang. Morago feleletsa dipolelo tsa puo go bontsha se morutabana a se buang.



Ahe, ke na le dijotshegare
tse di monate gompieno.

O nnaya dijotshegare tsa gago
go sa nneng jalo ke a go itaya.



Nnyaya tlhe, o se ka wa ntseela
dijotshegare, tsweetswee.





A re kwaleng

Bapisa tshimologo ya polelo mo lebokosong le le pududu le bofelo jo bo nepagetseng mo lebokosong le le tala. Golaganya tshimologo ya polelo mo lebokosong le le botala jwa legodimo le bokhutlo jo bo neagetseng jo bo mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Pam o ne a tenegile

Ke jele borothopate

Ke ne ka tsaya ditlhako tsa me tsa kgwele ya dinao

Ke timile dikerese tsa me

ka gore e ne e le letsatsi la me la botsalo.

ka gore kgait sadiagwe o segile mpopo.

ka gore ke ne ke ya bolong.



ka gore ke ne ke tshwerwe ke tlala.





Boithabiso

Batla le go dira tshekeletsa mo mafokong a a mo mabokosong o a bapise le setshwantsho. Morago ga foo, thala mola go tswa mo lefokong go lebagana le setshwantsho se se nepagetseng. Gakologelwa, mafoko a ka kwadiwa ka go rapalala kgotsa a kwadiwa go ya tlase.




k	o	r	o	n	e	n	t	l	o
g	z	x	l	o	f	y	b	e	s
o	I	e	g	o	t	l	o	r	o
m	o	l	o	m	o	u	j	u	f
o	r	a	m	e	t	l	a	e	a
d	t	s	j	f	i	t	n	h	a
g	h	s	e	g	a	n	g	n	z
l	e	b	a	l	a	h	k	d	e





A re buiseng


Buisa kgang, mme morago o bapise tshupanako le setshwantsho go lebagana dipolelo tse di nepagetseng. Re go diretse ya ntsha.




Ka Mosupologo Busi o tsoga ka ura ya 6 mo mosong.




O ya kwa sekolong ka ura ya 7 mo mosong.




Ka ura ya 1 thapama o tla gae.



O tshameka le Pam ka ura ya 3 thapama.










O dira tirogae ya gagwe ka ura ya 4 thapama.



O ja dijo tsa maitseboa ka ura ya 6.



O ya go robala ka ura ya 8.





A re kwaleng

Tlatso se Busi a se dirang ka dinako tse letsatsi lengwe le lengwe.

Ka ura ya 6	
Ka ura ya 7	
Ka ura ya 1	
Ka ura ya 3	
Ka ura ya 4	
Ka ura ya 6	
Ka ura ya 8	




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tiro	seboko
toro	lefoko
thataro	moroko

phaka	harepa
kgakala	reka
jaka	garela



k k

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng

R R



L L



m m

Mafoko a tlwaelo

bontsho
ratwa
popota
godimo

Letsatsi la me la ditiragalo




A re direng

Tlatsa se o se dirang ka dinako tse letsatsi lengwe le lengwe.



Ka ura ya 6	
Ka ura ya 7	
Ka ura ya 1	
Ka ura ya 3	
Ka ura ya 4	
Ka ura ya 6	
Ka ura ya 8	



A re kwaleng

Fa ile e gokelelwa mo lefokong, go kaya gore tiro e setse e diragetse kgotsa e weditswe. Buisa dipolelo tse di kwadilweng gabedigabedi kgotsa tse di kwadilweng sebedi. Tsenya ile mo lefokong le le ntshofaditsweng kgotsa tshasitsweng, mme o le dirise go feleletsa polelo ya bobedi.

Busi le Pam ba rata go tshameka.

Mo bekeng e e fetileng ba **tshamekile** netebolo.

Jabu o kgona go **tlola** jaaka segwagwa.

Maabane o _____ le John.

Busi o kgona go **apaya**.

Maabane o re _____ tlhapi.

Pam o kgona go **raga** bolo thata.

O _____ thata gore a be a thube lefensetere.






A re kwaleng

Thala mola go tswa
mo mafokong a a mo
kholomong e e botalajwa
tlhaga go ya mo mafokong
a a nang le bokao jo bo
sa tshwaneng a a mo
kholomong e e botalajwa
legodimo.




Boithabiso


Thala ditshwantsho tse 3 tse.



- 1 Ke ura ya 8 mo mosong. Letsatsi le ne le phatsima. Go ne go le letsatsi.



- 2 Katse e palama mo setlhareng. Go letsatsi.



- 3 Ke bosigo, mme katse e fologela fa fatshe.


godimo		itumela
tlaa		bosigo
bonya		khutshwane
ntšhwa		tsena
motshegare		onetse
ntle		ee
sulafala		tsamaya
nnyaya		bonako
telele		tlase

Dan ga a monate mo bekeng e



A re buiseng

Dan wa batho o na le beke e e seng monate.
O tsogile thari ka Mosupologo. O siilwe ke bese,
mme o fitlhile thari mo sekolong. "Ke eng o le
thari, Dan? Go botsa morutabana wa gagwe."



Ka Labobedi o ile sekolong fela o tlogetse kgetsana
ya gagwe ya dibuka mo beseng. Fa a fitlha mo
phaposing, o tshwere fela bolo ya gagwe ya kgwele
ya dinao. "Kgetsana ya gago ya dibuka e kae, Dan?"
go botsa morutabana.

Ka Laboraro o tsogile e sa le nako. O tsena mo
beseng. Dan o tsamaya lobaka lo lololele. Ntekwane
Dan o nametse kana o palame bese e e seng yona.
Bese e mo folosa mo sekolong se sengwe. "Dan o kae
gompieno?" go botsa morutabana.



Ka Labone Dan ga a bone yunifomo ya gagwe.
Ka jalo, o ya sekolong a apere paka ya gagwe ya
go thuma. "Yunifomo ya gago e kae, Dan?" go
botsa morutabana.

Ka Labotlhano Dan o tsoga e sa le nako thata. O ya
kwa sekolong go santse go le lefifi. O ne a lapile, mme
o tshwarwa ke boroko ka mo phaposing. "Goreng o
robala, Dan?" go botsa morutabana wa gagwe.



Ka Lamatlhatso Dan o ya sekolong, mme o
fitlhela dikgoro tsa sekolo di notletswe. Dan wa
seleele! Ga go na sekolo ka Lamatlhatso.



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Mafoko a tlwaelo

lefensetere
robala
botala
farologana

Ke goreng Dan a ne a le thari ka Mosupologo?

Ke gore o ne a

Ke letsatsi lefe le Dan a ileng sekolong ka kgwele ya gagwe ya dinao?

Ke letsatsi lefe le Dan a ileng ka lona sekolong a apere khosetshumu ya gagwe ya go thuma?

Go ne ga diragala eng fa Dan a ne a ile sekolong ka Lamatlhato?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

bu

sešabo

setse

ntlhola

ruta

še

tsala


ntlha

botsalo

buka

še

ntlhana



n m

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



o a

h v

Kwa godimo, kwa tlase, mo gare le go dikologa



A re direng

Dirang motshameko wa go etsisana go bontsha gore go ne go diragala eng ka Dan letsatsi lengwe le lengwe. Tshamekang ka go etsisana le ntse le refosana go nna Dan. Le ka nna la refosana go nna morutabana.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o dira eng letsatsi lengwe le lengwe la beke. Tlatsa malatsi.




A re kwaleng

Kwala se o se dirang mo malatsing a.



Mosupologo	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labotlhano	
Lamatlhato	
Latshipi	






Boithabiso

Bopa mafoko go tswa mo ditlhakeng, mme
morago o a kwale mo diphatlheng. Morago batla
lefoko le le nyalanang le setshwantsho.



le

lesa



se → sa



ru

re

le

ro

e

tsh

o → pa

rok

re

bul



r

bi

s → oka

bo

b

ro



g

ne

b → oa

di

mak

fi



lem

to

mm → e

mo

ler

tha




ro



A re buiseng

Nako ya malatsi a boikhutso e setse e atametse. Bana botlhе ba setse ba bua gore ba ya go dira eng mo malatsing a bona a boikhutso. Bana ba ba tlhano ba ya go etela mo ditoropong tse dingwe. Morutabana wa bona o ba kopa go tlatsa lenaneo la go ja nala.



Lenaneo la go ja nala

Leina	Letsatsi	Mafelo	Ba tlaa dirang koo?
Amo	Labone	Johannesburg	Ke tlaa ya kwa moletlong wa ntsalake.
Dan	Mosupologo	Polokwane	Ke tlaa etela nkoko wa me.
Bongi	Laboraro	Durban	Ke tlaa ya kwa lewatleng.
Jabu	Labotlhano	Mbombela	Ke tlaa ya kwa serapeng sa diphologolo.
Busi	Lamatlhato	Umtata	Ke tlaa ya kwa moletlong wa lenyalo.
			Tlatsa se o tlaa se dirang.



A re kwaleng

Buisa dipotsa. Kwala dikarabo tsa gago mo lenaneong.

Ke mang yo o tlaa yang kwa Johannesburg?

Dan o dira eng ka Mosupologo?

Ke mang yo o tlaa yang kwa lewatleng?

Busi o ya go dira eng ka Lamatlhato?

Ke mang yo o yang kwa serapeng sa diphologolo?

O tlaa ya kae?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

legodimo

opa

mogatla

gorelela

gopa

mothaladi

oma

lebati

lela

go

moela

goa

Mafoko a tlwaelo

emiswa


tsweetswee

tlang

fa thoko



Kopolola ditlhaka tse. A re kwaleng



q

Q

r

R

s

S

Re sa ntse re ja nala



A re direng

Thala mola go ya kwa mmepeng
go bontsha gore bana ba ba ya
kwa kae.



Bongi

Durban



Jabu

Mbombela



Dan

Polokwane

Polokwane

Mbombela

Johannesburg

Durban



Amo

Johannesburg

Busi

Umtata



Umtata



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo.

dikolobe di na le megatla e e tshophegileng

thutlw a e na le molala o moleele

pitse e na le methaladi

tlou e na le selopo se seleele



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go dirisa matshwao a a nepagetseng. Tlatsa go bontsha gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta mang, morago ga foo, o oketse ka go naya letshwao le le nepagetseng.

Re feleletsa polelo e e **buiwang** ka khutlo. ()
Re feleletsa potso ka letshwao la potso. (?)
Re feleletsa polelo e e bontshang kgakgamalo ka letshwao la tsiboso. (!)

Ke rata dimonamone .

Tse di buiwang

Leina la gago ke mang

O se ka wa kgabaganya tsela, koloi ke eo

O nna kae

Ke na le mpopo o mo pinki

O buisa eng


Ga ke rate mariga


Tlhokomela, nogga ke eo



Boithabiso

Kwala setlhogo sa buka nngwe le nngwe. Setlhogo ke sona se se tlaa re bolelelang gore kgang e bua ka ga eng. Itsise tsala ya gago gore ke eng se o se akanyang ka ga buka nngwe le nngwe. Kwala dibuka ka go latelana ya tsona go ya ka fa o yang go di buisa ka teng. Simolola ka buka 1 e o batlang go e buisa lwa ntsha, mme o feleletse ka ya 4 e o sa rateng go e buisa.





Balelapa la me ba bantsi thata. Gompieno re etelwa ke bontsalaarona. Mme wa me ke mooki. Rre wa me o dira mo dikepeng. Re tlhokomelwa ke nkoko wa rona fa mme a ile kwa tirong.

Ke rata thata jang fa bontsalaarona ba re etela ka gore re tshameka maiphitlhaphitlhwane. Ka nako e nngwe, ngwana wa nnake o rata go ka tshameka le rona, fela ga a kgone. O sa le yo monnyane thata. Re na le diotlwana tse dintsi thata. Ke na le tlhapi ya gouta le nonyane. Nnake wa me o na le **ntšwanyana** le **katsana e ntle**. Ka nako e nngwe, katsana ya gagwe e batla go ja tlhapi ya me.



Naya maina a batho balelapa la gaeno.
Tlatsa leina la mongwe le mongwe, mme o feleletse theibole.

Leina	Ke tokololo efe ya lelapa	Dingwaga
Peter	Ntsalake	12

Leina	Ke tokololo efe ya lelapa	Dingwaga



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

moletlo	boeleele	boleta	gadika
motlotlo	boletswa	botala	leka
tlotlo	bolepi	botagwa	tlolaka

Mafoko a tlwaelo

efe
dimo
lela
sengwe



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



t T

u U

v V

w W

x X

y Y

Ke eng se se kgethegileng?



A re direng

Seruiwaratwa kana
seotlwana se ke
sefe? Golaganya
maronthorontho go
batla.

a
z

c

d

e

f

g

h

i

j
k
l

m

n

o

p

q



y
x
w
v
u
t
s
r
.



A re kwaleng

Kwala polelo nngwe le nngwe, mme o dirise dithhakakgolo le
matshwao a a nepagetseng.



a re ka ya kwa phakeng

A re ka ya kwa phakeng (?)

amo le bongi ba ya kwa phakeng



o se ka wa akgega thata


a ka tsaya balunu





Are kwaleng

Tiro ya madiri ke go re bolela se se diragalang. Buisa polelo nngwe le nngwe, mme o thalele lefoko le e leng lediri. Morago ga foo, sekeletsa motho kgotsa selo se se dirang tiro.



Dinonyane di a fofa.

Katse e a tlola.

Dipidipidi di a thuma.

Bana ba a tshameka.

Tshupanako e a thanyathanya.

Basetsana ba opela.

Ngwana o a lela.



Boithabiso

Kabelo e e kgethegileng ya tokololo ya balelapa.



Tlatsa leina la motho.

Motho yo o
tsalana jang
le wena? A ke
mmaago kgotsa
rraago kgotsa
nnakaago
kgotsa
kgaitadiago?

Tlhalosa semelo sa gagwe. Ke eng se se dirang tokololo e ya balelapa go nna e
e kgethegileng?

Kabelo e newa ke

Letlha

Thala setshwantsho sa motho yoo.



Kwalang kgang



Buisana le tsala ya gago ka ga kgang e o tlaa e kwalang.
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



*Lenaneo la
kgang ya me.*

Baanelwa le tikologo.



Tshimologo

Ke bomang ba ba leng mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kae?

Kgang e e diragala leng?

Go diragala eng mo tshimologong ya kgang?


Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Bokhutlo

Kgang e khutla jang?





KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

Thala setshwantsho fa.

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 4: Seg a mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gogo

KGATO 1: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho

5

4

Tswelela ka kganng yá gago fa.

Kwala mmeli wa kganng yá gago fa le mo tsabeng

yá 4.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng
ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.

Fetsa kgang ya gago.

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala gorere go diragadla eng kwa bokhutlongjwa kgang ya
gago fa le mo tsebeng ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.


Dithamalakwane



Boithabiso



ntlo



pitse



daenosore



bebetsididi

thutlwa

mokgele



mmutlanyana



khudu



lebolomo




katse

Bapisa dithamalakwane le ditshwantsho tse di nepagetseng. Morago tsenya dikarabo mo diphatlheng tse di tlogetsweng. O ka nna wa dirisa mafoko a go go thusa.

Ke yo mogologolo thata, ke tshetse mo nakong e e fetileng. Ke nna mang?

ntlo



Molala wa me ke o moleelelele. Ke ja matlhare a ditlhare. Ke nna mang?

Ke na le ditsebe tse ditelele, mme ke tlolatlola ka bonako, Ke nna mang?

Ke rata go tshameka, mme ke bonolo. Ke nna mang?

Ke yo mogolo, mme o tshela mo go nna. Ke nna mang?

Ke na le mmala o motala le boserolwana gape ke montle. Ke nna mang?

Ke yo mogolo ka mmala o mophitshwa, mme ke kgonogo taboga le go tlolatlola. Ke nna mang?

Ke ikutlwetse gape ke monate, mme o kgonogo njia. Ke nna mang?


Ke tsamaya le ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang teng. Ke nna mang?

Ke emela kwa godimo fa pula e na. Ke nna mang?

Jack le lenono la nawa



A re buiseng




Ga re na tšelete ya go
reka dijo. Dimo yo o maswe
yo o utswitse kgogo ya rona.

Tsayo kgomo o e ise kwa
mmarakeng, mme o e rekise
gore re kgone go reka dijo.


Bogologolala go ne go na le
mosimane a bidiwa Jack. Jack o
ne a nna le mmaagwe. O ne a se
na rraagwe.

Fa rraagwe a ne a santse a
tshela, dimo yo o maswe yo o
ne a utswa harepa le kgogo ya
gagwe e e neng e beela mae a a
jaaka gauta.

Jack le mmaagwe ba ne ba
itlhokela. Mmaagwe Jack o
ne a mmolelela gore a tseye
kgomo a ye go e rekisa kwa
mmarakeng.




Mo tseleng, Jack o kgatlhana le raselaga, yo a mmontshang dinawa tse 5 tsa metlholo. Jack o mo neela kgomo, mme ena o tsaya dinawa.



Mmaagwe Jack o ne a tenegile. O ne a latlhela dinawa kwa ntla ka letlhhabaphefo. Go ne go se na dijo, ka jalo ena le Jack ba ne ba ya go robala ntla le dijo tsa dilalelo.

Jack le lenono la nawa (tsweletso)



Ka letsatsi le le latelang go
ne go na le lenono la dinawa le
leleele ka fa ntle ga ntlo. Jack o
ne a namela lenono la dinawa.

Fa Jack a fitlha
kwa godimodimo,
o bona kwa dimo
yo o maswe yo a
nnang kwa teng.
O bona gape le
harepa ya ga
rraagwe le kgogo
ya gagwe. Jack o
ne a tsaya dilo tse
di botlhokwa, mme
a fologa lenono la
dinawa.





Ka letsatsi le le latelang, Jack o boela gape kwa lenonong la dinawa go ya go tsaya harepa ya ga rraagwe. O bona kgogo ya ga rraagwe e e beelang mae a a tshwana le gauta.

Jack o ne a tsaya harepa le kgogo e e beelang mae. Fela dimo o ne a tsoga! Dimo o ne a tabogisa Jack.

Ke tshwanetse
go tsaya dilo
tsa ga rre.

Mphe kgogo
ya me!



Jack o fologa lenono la dinawa, mme dimo yo o maswe o taboga fa morago ga gagwe.

Jack le lenono la nawa (tsweletso)

Jack o ne a bitsa mmaagwe. Mmaagwe o ne a tswa a tshwere selepe.



Mmaagwe o ne a rema ka bonako pele dimo a ka tshwara Jack, mme lenono la dinawa le ne la wela fa fatshe.



Go tloga foo, Jack
le mmaagwe ba
ne ba tshela mo
boitumelong.



Thitokgang 8: Botsalano le tlhokomelo

113 Mpho ya ga Busi ya letsatsi la botsalo 104

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga letsatsi la botsalo la
 Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga letsatsi la botsalo la ga Busi.
 Buisa papatso ya baesekele.
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 Kwala molaetsa wa letsatsi la botsalo mo karateng ya letsatsi la botsalo ya ga Busi.
 Medumopuo: (medumo ya ui, i, ae le ee).
 Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kopolola mafoko o ke, kwa.

114 A o tlaa reka baesekele? 106

Tlotla ka ga dipapatso tse di mo seyalemweng kgotsa mo thelevišeneng.
 Diragatsa motshameko wa papatso ya thelevišene.
 Araba dipotso ka ga papatso ya tiragatso kana motshameko.
 Kwala dikgang tsa bona.
 Tsanya maina a setshwantsho sa baesekele.

115 Busi o reka baesekele 108

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Busi.
 Araba dipotso tse di kgethegileng tse di ka ga sekwalwa.
 Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ts, i, le di).
 Kopolola mafoko o mo, yona.

116 Ditsala tsa botlhokwa goyagoile 110

Motlotlo le ponelopele ya kgang.
 Feleletsa dipudula tsa puo.
 Kwalela ditsala melaetsa mo dikarateng.
 Kwala bokhutlo jwa kgang.
 Tlhatlhaholola mafoko.

117 Dan o tshameka kgwele ya dinao 112

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Dan a tshameka kgwele ya dinao.
 Naya lenaneo la ditlogelo mo sekwalweng.

Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 Kwala dipolelo ka mokgwa wa puosebui.

Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya oa, o)
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
 Kopolola mafoko o mo, godimo

118 Dan o gobatsa leoto 114

Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya ditiragalo.
 Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
 Go dirisa tlogelo.
 Go golaganya makaelagongwe.

119 Go thusa ba bangwe 116

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga go thusa ba bangwe.
 Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
 Kwala dipolelo ka ga go thusa ba bangwe.
 Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ee, a, tsw le ng)
 Buisa mafoko le go reetsa medumo.
 Kopolola ditlhakatse ena, rona.

120 Re dira eng? 118

Tshwaya potso ka ga se ba se dirang go thusa kwa gae.
 Lemoga tlogelo e e nepagetseng.
 Tlhopha leemedi le le nepagetseng.

121 Re keteka moletlo rotlhe 120

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga meletlo e e farologaneng.
 Balolola dikarabo tse di ka ga sekwalwa.
 Kwala dipolelo ka ga letsatsi la boikhutso le ba le ketekang.
 Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ngw, ph, au le mph.)
 Buisa mafoko le go reetsa medumo.
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

122 Re sa ntse re keteka moletlo 122

Motlotlo le ponelopele e e ka ga ditshwantsho.
 Lemoga madiri a tiro.

Kgweditsharo 4: Beke 5 - 8

Tsanya matshwaopuso mo dipolelong.

Golaganya ditshwantsho le meletlo e farologaneng.

123 Ngwaga o, le ngwaga o tlana 124

Tlatsa ditirwana tsa kgwedi nngwe le nngwe mo khalentareng.
 Tlatsa malatsi a botsalo mo khalentareng.
 Tlhaola mafoko go ya ka medumo (kh, au, ou le ai).
 Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

124 Go kwala kgang 126

Araba dipotso ka ga ngwaga o mošwa.
 Tlhopha le go golaganya bokhutlo jwa dipolelo.
 Kwala molaetsa wa letsatsi la boikhutso mo karateng.

O kgethegile 129

Thanodi ya me 130





A re buiseng

Lamatlhatsa o o fetileng e ne e le **letsatsi la botsalo** la ga Busi. O ne a nna q. O ne a itumetse gonne malomeagwe o mo file R50 go ithekela mpho e ntle. Morago Busi le Pam ba ne ba bona phousetara e ya baesekele.

BAESEKELE E A REKISIWA



Basetsana, ke eng le sa ye sekolong ka dibaesekele?

Baesekele e ntle ya basetsana e a rekisiwa.

Baesekele e sa ntse e le ntshwa.

E ntse jang?

- Ke baesekele ya basetsana ya 55 cm.
- E na le mmanki wa mpopo fa pele, botlololo ya polasetiki le diboriki tse di berekang sentle.
- E na le foreimi e pinki le boswewu, sale e pinki e e kgonang go ya kwa godimo le kwa tlase le manaka a matsogo a a phuthetsweng.
- Keetane e phuthetswe gore o se ka wa tshelwa ke oli mo maotong.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.



Go rekisiwa eng?	
Ke mang yo a e rekisang?	
Nomore ya gagwe ke eng?	
Ke eng se se kgethegileng ka baesekele e?	



A re kwaleng

Kwala molaetsa wa letsatsi la botsalo mo karateng ya ga Busi.





Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

bae^{se}kele

kuisa

kaelo

ruisa

tanki

beeletsa

sanki

beela



ruile



oli



kae



feela



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

ke

kuwa

A o tlaa reka baesekele?




A re direng

A o bone kgotsa o utlwile dipapatso
tse dintle mo TV kgotsa mo radiong?
Ke eng se se neng se le sentle ka ga
tsona?

Mo setlhopheng sa gago, dira
ketsiso ya papatso ya TV go rekisa
baesekele kgotsa sengwe le sengwe
se o ka se akanyang.



O ya go rekisa eng?



A re kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe mme morago o tlhope lefoko le le
nepagetseng go feleletsa polelo.


Gompieno Busi le Pam **o/ba** kwa lebenkeleng la dibaesekele.


O/Ba lebeletse dibaesekele.

Busi **o/ba** na le R50 ya letsatsi la botsalo.

Maabane **ba/ne** ne ba le kwa konsarateng ya sekolo.

Jabu o **ne/ke** a le rametlae kwa konsarateng.





A re kwaleng

Kwala dikgang tsa gago.

Gompieno kwa gae

Gompieno kwa sekolong

Maabane kwa gae

Maabane kwa sekolong



Boithabiso

Thala mola go tswa mo mafokong go ya kwa dikarolong tsa baesekele.

manakana

sale

diterapa

diboriki

foreimi



Busi o reka baesekele



A re buiseng

Busi le Pam ba ile go bona **baesekele**. Barbie o rile, "Lekeletsa pele o reka."

Busi o palame baesekele. E tabogile thata.

Pam le ena o **palame** baesekele. O rile, "Busi, baesekele e e **monate**."

Baesekele e, e jele R60 mme Busi o ne a na le R50 fela.

Beke e e fetileng fa Busi a ne a nna 9, malomeagwe o mo **file** R50.

Busi o ne a ya gae mme a kopa rraagwe go mo **naya** RIO. O rile, "Ke tlaa go naya, mme sa ntsha o tshwanetse go nthusa mo tshingwaneng."

Pam a bo a re, "Ke tlaa go thusa, Busi." Ka jalo Pam o thusitse Busi mo tshingwaneng. Ba feetse matlhare mme ba nosetsa dijwalo.

"Ke leboga thuso ya gago, Pam," ga bua Busi.

"Ke seo ditsala di tshwanetseng go nna sona," ga bua Pam.




Ditsala di a thusana.



Ditsala di a reetsana.

Ditsala di a tlhokomelana.





A re kwaleng

Araba dipotsa tse. Kwala dikarabo tsa gago mo theiboleng.

Mafoko a tlwaelo

boditse
gantsi
gonne
tshweu

Baesekele e jele bokae?

Busi o ne a na le bokae?

Busi o ne a tlhoka bokae?

Busi o ne a tshwanelo go dira eng go bona madi a mangwe?

A Pam e ne e le tsala e e siameng? Goreng?

Tsala e e siameng e go direla eng?

Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tsaya

rile

padi

disa

kitla

lesedi

gile

tsela



tsamaya

file

madi

bitsa

A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

mo

yona



Ditsala tsa botlhokwa goyagoile



A re kwaleng


Lebelela ditshwantsho tse. Bua le tsala ya gago ka ga kgang, mme o bolele gore o akanya e tlaa fela jang. Morago tlatsa pudula ya puo ya bofelo go bontsha gore ba dira eng.



Pam, reetsa. Ke utlw selelo sa katse.




Ee! Bona –
mogatla wa yona
o tshwerwe ke
terata.




Ooo Busi, go monate jang go palama mmogo.




4





A re direng

Direla ditsala tse pedi tsa gago tsa botlhokwa karata.
Kwalela ditsala tsa gago tsa botlhokwa molaetsa.





A re kwaleng

Pam le Busi ba dirile eng ka katsana? Kwala bokhutlo jwa kgang.



Boithabiso

Tlhatlhaholola mafoko a mme o a kwale mo diphatlheng tse di ka fa tlase. Morago golaganya mafoko le ditshwantsho.

kebeselae		kahete	osreto	nolt
baesekelé				
tasanak	loob	sehetlar	nnatšanywa	

Dan o tshameka kgwele ya dinao



A re buiseng

Ka Mosupologo Dan le Jabu ba ne ba ya kwa ikatisong ya kgwele ya dinao. Dan o ne a tlogetse dikhokho tsa gagwe kwa gae. Mokatisi o ne a re, "O se ka wa tshameka o sa rwala ditlhako. O tlaa gobala." Mme a se ka a reetsa, a tshameka fela.

Dan o ne a nosa dino tse tharo.

"Ijoo, o mogaka tota! Go a itumedisa," ga goeletsa Jabu.

Morago Dan a segwa ke sengwe mo leotong.

"Ke ya go goroga jang kwa gae?" a lela.

"O se ka wa tshwenyega, ke tlaa go thusa," ga bua Jabu.

Jabu a baya Dan mo baesekeleng ya gagwe.

Enver a sikara beke ya ga Dan. Ba isa Dan kwa gaabo.

"Mma, ke gobetse," ga bua Dan.

"O a tshwenya, a o ka tshameka o sa rwala dikhokho," ga bua mmaagwe.



A re kwaleng



Mokgwa wa kganetso ke fa o sa dumelane le sengwe. Fa re ganetsa gantsi re dirisa mafoko a tshwana le: **se ka, a kitla, ga a, ga ke a, jalojalo.**

Dira lenaneo la mafoko a a mo kganetsong mo kgannyeng e.

Jaanong araba dipotso tse.

Re itse jang gore Dan o tshamekile sentle?

Dan o ile jang kwa gaabo?

Ke mang yo mongwe yo o thusitseng Dan?

A Jabu le Enver ke ditsala tse di siameng tsa ga Dan? Goreng?




A re kwaleng

Kwala mo ditsejwaneng gore ba rileng kwa go Dan.




Mokatisi	"	"
Jabu	"	"
Mme	"	"



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

mo



godimo

Dan o gobala leoto



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go bontsha tatelano e e nepagetseng.
Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.




Sa ntliha

Morago

Morago

La bofelo



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a a mo tumelong le a a mo kganetsong.

ke a ja	ga ke tshameke bolo
ke tshameka bolo	monna ga a tsome mmutla
mosadi o a fologa	ga ke je
monna o tsoma mmutla	mosadi ga a fologe

o rwale ditlhako tsele	ga ke tsene sekolo
o ile kwa sekolong	o se ka wa rwala ditlhako tsele
ke tsena sekolo	ga a ya kwa sekolong
mme o kgweetsa bese	mme ga a kgweetse bese



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse di latelang ka mokgwa wa kganetso.

Ga ke ye

Ke ya kwa kgweleng ya dinao.

Ba ya go isa Dan kwa gaabo jaanong.

Re ya kwa sekolong.

O ya go nna thari kwa sekolong.

O tlisitse dikhokho tsa gagwe.



A re kwaleng

Thala mola go tswa mo mafokong a a mo moleng o o kwa godimo go ya go mafoko a a mo moleng o o kwa tlase a a nang le bokao jo bo tshwanang.




tshwenya	telele	tsela	itumetse	leba
thabile	mmila	boleele	bona	tena



Boithabiso

Kopanya maronthorontho go bona gore selo se ke eng.



Go thusa ba bangwe



A re buiseng

Rotlhe re tshwanetse go thusa batho ba bangwe letsatsi lengwe le lengwe.

A o thusa batho ba bangwe?

O dira eng go thusa batho ba bangwe?

Ke mang yo a go thusang?

Ba go direla eng?



Pam le Pitoro

Re thusa kwa gae. Re thusa go tlhatswa dijana.



Jabu

Ke thusa nkoko. Ke mo thusa go kgabaganya mmila.



Pam le Busi

Re tlhokomela bomonnaarona.



Dan le Busi

Re thusa mo tshingwaneng.
Re tlhagola mofero gape re nosetsa dijwalo.



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Ke mang yo a thusang nkokoagwe?


Mafoko a tlwaelo

batho
thusa
direla
dijana

Pam le Busi ba thusa ka eng?

Ke mang yo a tlhatswang dijana?

Ke mang yo a tlhagolang mofero?



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse 2 ka ga ka moo o thusang batho ba bangwe ka teng.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

kgweetsa

tlhatswa

thusang

tseega

atswa

reetsa	thusa	tlhatswa	mang

nnang


latswa

dijana



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka tse.



ena

tona

Re dira eng?



A re direng

Tshwaya dilo tse o di dirang go thusa.



Thusa go tlhatswa dijana.

Phimola lerole..

Phepfatsa ntlo.

Feela.

Tlhokomela bana.

Thusa batsofe.

Thusa go apaya.

Thusa go disa diphologolo.

Thusa go ya nokeng.

Thusa go besa molelo.

Thusa mo tshingwaneng.

Thusa go reka kwa mabenkeleng.



A re kwaleng


Kwalolola dipolelo tse di latelang ka mokgwa wa kganetso.

ga e kitla e ja

ga a tshwarwa

ga re kitla re

ga a kitla a ja



Pam le Busi ba bereka mo tshingwaneng.


Ga ba bereke

Katsana e tlaa ja dijo tsa yona.

Mosimane o tshwerwe ke tlala jaanong.

Re tlaa tshameka le ena.

Gongwe o tlaa ja thari.



A re kwaleng

Jaanong tlatsa ka **yona**, **ena** kgotsa **sona** go feleletsa polelo nngwe le nngwe.


yona**ena****sona**

Katse ya me e kwa godimo ga setlhare. _____ ke ele e palelwa ke go fologa.

Setlhare se kwa godimo. _____ se seleejana go na le ntlo.

Jabu o tlaa thusa katse. _____ o tlaa kgonna go e folosa.

Pam o tlaa tshegetsa llere. _____ o tlaa netefatsa gore ga e we.



Boithabiso

Dikolosa ledi. Fa e wa ka tlhogo, tsamaela kwa pele dikgato tse 2. Fa e wa ka theile, tsamaela kwa pele kgato e le l fela. Fa o wela mo lefelong o tshwanetse go dira se le se buang.

SIMOLOLA

Bua leina la gago.

Tshegetsa
phensele
ya gago mo
monwaneng
wa gago.

Bua lefoko le le
simololang ka w.

Opela pina.

Tshegetsa
buka ya
gago mo
tlhogong ya
gago.

7 5 10 1 4
2 8 3 9
Balela kwa morago
go tswa go 10.

Peleta sefane sa
gago.

Tswala
matlho a
gago mme
o nyenye.

Bua lefoko le le
nang le modumo th.

Bofa
setlhako sa
gago.

Ema mme
o emise
matsogo
a gago.

Leboga
morutabana
wa gago go go
ruta sentle
jaana.

FETSA

Re keteka moletlo rotlhe



A re buiseng

Lefatshe ka bophara, bana ba rata go fiwa dimpho.

Ke nna Pam.
Ke na le dingwaga di le 8.



Ke nna Jabu. Ke na le dingwaga di le 7.




Gaufinyana e tlaa bo e le Keresemose. Re ya go fiwa dimpho. Le rona re ya go fa ditsala tsa rona dimpho. Re ya go nna le setlhare sa Keresemose. Re ya go bay a dimpho ka fa tlase ga setlhare sa Keresemose. Ka Keresemose re ja dikuku le dimonamone.

Ke nna Madhu. Ke na le dingwaga di le 8.

Ke nna Batuk. Ke na le dingwaga di le 10.



Ke nna Selwyn.
Ke na le dingwaga di le 9.



Ke nna Sharon.
Ke na le dingwaga di le 10.

Gaufinyana e tlaa bo e le Hanukkah.
Re ya go ja dijo tse dintsi tse di monate.
Re rata go ja dipanekuku le ditonatse.
Gape re rata go fiwa dimpho.

Gaufinyana e tlaa bo e le Diwali. Re ya go fiwa mabokoso a dimonamone le dimpho. Re ya go dira gore ntlo ya rona e nne e ntlo ka dikherikete.

Ke nna Fatima. Ke na le dingwaga di le 8.

Ke nna Enver. Ke na le dingwaga di le 11.



Gaufinyana e tlaa bo e le Eid. Ke solo fela gore re tlaa fiwa dimpho tse dintle. Re naya ditsala tsa rona dimpho le tsona. Re ya go nna le dikuku le dimonamone tsa go ja.



A re kwaleng

Tlatsa leina la ngwana mongwe le mongwe, mme o feleletse lenaneo.

Leina	Dingwaga	Letsatsi la boikhutso	Ba tlaaja eng?	A ba tlaa fiwa dimpho?
Pam	8	Keresemose	Dimonamone le dikuku	Ee 

O ya go keteka letsatsi lefe la boikhutso? O le ketekajang?



A re kwaleng

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

ngwedi

phatla

gaufi

mpho

mphisa

tau

phensele

ngwana

Mafoko a tlwaelo

ya
tala
folosa
goga

ngwaga	phiri	gauta	mphe



Tiriso ya mafoko

Kopolola mafoko a.

tona

kgona


Re sa ntse re keteka moletlo



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo setshwantshong.

Sa ntsha



Morago



Madiri

A re kwaleng

Sekeletsa leina mme morago o thalele lediri le le re bolelelang gore motho o dira eng.

Enver o tshameka **kherikete.**

Sharon o buisa dibuka tse dikima go gaisa.

Jabu o taboga mabelo.

Madhu o thuma morago ga sekolo.



Pam o tshameka bolotloa.

Fatima o tabogela bese.

Busi o palame baesekel ya gagwe.

Dithulaganyo tsa me tsa ngwaga o o tläng



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.



E ya go nna ngwaga mang?

O na le dithulaganyo dife tsa ngwaga o mošwa?



A re kwaleng

Golaganya polelo e e mo lebokosong le le setlha le polelo e e nepagetseng
mo lebokosong le le botala jwa legodimo.



Tau e ne e batla dijo.

Katse e palame setlhare ka
lebelo.

Mosimane o ragile bolo thata.

Bana ba tshamekile
metshameko.

Re bakile kuku ka Lamatlhato.

Pula e ne e na.



Ke ne ke batla mokgele.

E ne e le letsatsi la botsalo la ga Lizzy.

Diphologotswana di tshabile.

Bolo e thubile letlhhabaphefo la sekolo.

Busi o tshubile menwana ya gagwe.

Jabu o batlile llere.



Ngwaga o, le ngwaga o o tlang



A re buiseng

Tlatsa gore o dirile eng mo dikgweding tse di farologaneng tsa ngwaga o o fetileng.



Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang



Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe




Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole



Re nnile le ngwaga wa ditiro tse dintsí. Re tshamekile metshameko.

Re dirile tirogae. Re tlhokometse batho ba bangwe. Re nnile le ditsala.

Re tlhokometse diotlwana tsa rona. Re ithutile ka ga bosa le ditlhá.

Re ithutile ka ga mongwe le mongwe wa rona.



A re kwaleng

Jaanong tlatsa maina a dikgwedi tse b. Morago o kwale se o se dirileng mo kgwedding nngwe le nngwe.



1	
2	

3	
4	
5	
6	



A re kwaleng

Araba dipotsos tse.



Jaanong ke kgwedi mang?

Kwala gore o dira eng kgwedi e.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

khumo

tau

rou

gaila

tlaila

tlou

gaufi

khudu

khutlisa

gauta

pou

gaisa

Mafoko a tlwaelo

buisa
siame
opela
bina



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

tona

jalo

nna

bona

Go kwala kgang



A re kwaleng

Morulaganyi
wa kgang ya
me



Baanelwa le
maitshetlego.



Matseno

Mmele



Bokhutlo



Ke mang yo a leng mo kgannyeng ya gago?


Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala ka nako mang?

Go diragala eng mo tshimologong ya kgang?

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Ka moo kgang e khutlang ka teng?



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

Dingwaga tsa gago

Kwa o nnang teng

8

Thala setshwantsho.

KGATO 2: Mena mo moleng o o nang le maronthoronto

Kwala setlhogo sa buka fa.

KGATO 3: E tsawaraganja mo libololeng le

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

I

KGATO 4: Seg a mo moleng o o tseparameng morago ga go tsawaraganja mo buka ya gogo

KGATO 1: Mena mo moleng o o nang le maronthoronto

5

4

Tswelela ka kgaung ya gago fa.

Kwala mmeli wa kgaung ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa.

2

Thala setshwantsho fa.

Fetsa kgang ya gago.

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gagao fa.

Thala setshwantsho fa.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhuliongjwa kgang ya gagao.

Thala setshwantsho fa.



O kgethegile. Mmele wa gago otlhe o kgethegile.



Mmele wa gago ke wa gago!



**OPE A SE
KAA
TSHWARA
MAPELEA
GAGO.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe fa motho
ope fela a tshwara mapele a gago.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe
fa motho ope fela a re o dire dilo
tse o sa di batleng.**

**O ka leletsa mang go
bona thuso:**

Child Line: 0800 05 55 55

SAPS Crime Stop: 086 00 10111

SAPS Emergency Number: 10111

Life Line: 0861 322 322

Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363



Thanodi ya me

A
a

B
b

C
c
D
d

E
e
F
f

G
g
H
h

I
i
J
j

K
k

L
l

M
m
N
n

O
o
P
p


Q
q
R
r

S
s
T
t



U
u
V
v

W
w

X
x
Y
y





Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines.
Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.







Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling





MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.

Cut out the mask on the outer black line.

Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.



Use this book mark to keep your place in your book.
Write your name on it so that you don't lose it.

